



Centralna banka
BOSNE I HERCEGOVINE
Централна банка
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

**Мјесечни
економски преглед
NOVEMBAR 2025**



Centralna banka
BOSNE I HERCEGOVINE
Централна банка
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

**Mjesečni ekonomski
pregled
NOVEMBAR 2025**

Sadržaj:

UVODNI SAŽETAK.....	4
G01: Doprinosi komponenti godišnjoj promjeni potrošačkih cijena u eurozoni	5
G02: Referentne stope vodećih centralnih banaka.....	5
G03: Prinosi na desetogodišnje obveznice odabranih zemalja eurozone.....	5
G04: Godišnje promjene prosječnih potrošačkih cijena u BiH	6
G05: Mjesečne promjene indirektnih poreza.....	6
G06: Otplata vanjskog duga sektora opšte vlade.....	6
G07: Obaveze i depoziti opšte vlade kod komercijalnih banaka, mjesečne promjene.....	7
G08: Primarno tržište šestomjesečnih trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine.....	7
G09: Mjesečna promjena kredita.....	7
G10: Doprinosi godišnjoj promjeni ukupnih depozita i kamatne stope na novougovorene depozite	8
G11: Prosječna sredstva na računu rezervi kod CBBH i implicitna stopa obavezne rezerve	8
G12: Neto devizne rezerve i pokriće valutnog odbora	8
G13: Mjesečne promjene rezervnog novca i monetarna multiplikacija	9
G14: Godišnje promjene obima industrijske proizvodnje po područjima, izvorni indeksi	9
G15: Realni indeks prometa trgovine na malo.....	9
G16: Izvoz prema glavnim grupama proizvoda, godišnje promjene	10
G17: Uvoz prema glavnim grupama proizvoda, godišnje promjene.....	10
G18: Godišnje promjene u deviznom kursu.....	10

Uredništvo:

- mr. Elma Hasanović
- mr. Emina Milišić

UVODNI SAŽETAK


U novembru je zabilježena identična stopa inflacije u eurozoni, kao i za prethodni mjesec (Grafikon 01). U takvom okruženju, ECB je zadržala kamatne stope nepromijenjenim, dok je FED u decembru smanjio ciljani raspon ključnih kamatnih stopa (Grafikon 02). U skladu s očekivanjima o monetarnoj politici ECB-a, u eurozoni je nastavljen umjeren mjesečni rast prinosa na tržištu desetogodišnjih obveznica (Grafikon 03).

U BiH je najveći rast cijena u novembru zabilježen za kategorije usluga restorana i hotela, hrane i bezalkoholnih pića, te režijskih troškova uslijed snažnog rasta cijena električne energije (Grafikon 04). Naplata prihoda od indirektnih poreza ostala je stabilna tokom prvih jedanaest mjeseci godine, iako je u novembru zabilježen mjesečni pad, najvećim dijelom uslijed baznog efekta (Grafikon 05). Stabilni prihodi omogućili su redovno servisiranje vanjskog duga BiH (Grafikon 06). Obaveze sektora opšte vlade prema bankama nastavile su da rastu, dok su depoziti blago smanjeni (Grafikon 07). Federacija BiH je emitovala šestomjesečne trezorske zapise, dok Republika Srpska u novembru nije vršila emisije javnog duga, u skladu s planiranom dinamikom (Grafikon 08).

U novembru je nastavljen mjesečni rast ukupnih kredita i depozita (Grafikoni 09 i 10). Osnovica za obračun obavezne rezerve zabilježila je rast na mjesečnom nivou, kao i rast viška sredstava iznad obavezne rezerve (Grafikon 11). Neto devizne rezerve su ostvarile mjesečni rast, a uslijed sporijeg rasta monetarne pasive, koeficijent pokrića je rastao (Grafikon 12). Istovremeno je zabilježeno blago smanjenje rezervnog novca, dok je snažan rast prenosivih depozita u stranoj valuti doveo do mjesečnog povećanja monetarnog agregata M2 (Grafikon 13).

Obim industrijske proizvodnje u novembru je zabilježio godišnji pad, kao rezultat pada proizvodnje u svim djelatnostima (Grafikon 14). S druge strane, realni indeks prometa trgovine na malo ostvario je godišnji rast, najvećim dijelom zbog snažnog rasta prometa neprehrambenim proizvodima (Grafikon 15). Vrijednost izvoza robe, zabilježila je blagi godišnji pad u novembru, a u isto vrijeme nastavljen je trend rasta vrijednosti uvoza (Grafikoni 16 i 17). Nominalni efektivni kurs (NEER) je u oktobru zabilježio aprecijaciju, najvećim dijelom zbog kretanja eura prema valutama zemalja glavnih trgovinskih partnera, dok je realni efektivni kurs (REER) zabilježio aprecijaciju uslijed viših stopa inflacije u BiH (Grafikon 18).


G01: Doprinosi komponenti godišnjoj promjeni potrošačkih cijena u eurozoni



Izvor: Eurostat

U eurozoni je u novembru zabilježena identična stopa inflacije (2,1%), kao i za prethodni mjesec. Cijene energije su ostvarile godišnji pad, deveti mjesec u nizu (0,5%). Cijene hrane su zabilježile najnižu stopu godišnjeg rasta (2,4%), od januara 2025. godine, najvećim dijelom uslijed usporavanja rasta cijena prerađene hrane. S druge strane, cijene usluga ostvarile su najvišu stopu godišnjeg rasta (3,5%), od aprila iste godine. Najveći doprinosi ukupnom rastu cijena u eurozoni i dalje je imala kategorija usluga, koja čini 45,6% potrošnje domaćinstava. Temeljna inflacija je zabilježila identičnu stopu rasta kao i za prethodna dva mjeseca, od 2,4%, te je i dalje viša u odnosu na ukupnu inflaciju.

G02: Referentne stope vodećih centralnih banaka



Izvor: ECB, FED, Erste Group Research

U novembru 2025. godine, ECB je zadržala referentne kamatne stope nepromijenjenim. Buduće odluke o monetarnoj politici ECB-a će zavisiti od novih pristiglih podataka, s ciljem stabilizacije inflacije na nivou od 2% u srednjem roku.

S druge strane, FED je u decembru 2025. godine smanjio ciljani raspon ključnih kamatnih stopa za 25 baznih poena, na nivo od 3,50% - 3,75%. Odluka je donesena uzimajući u obzir podatke koji ukazuju na umjeren rast ekonomske aktivnosti, usporavanje rasta zaposlenosti i blagi rast stope nezaposlenosti, dok inflacija ostaje povišena u odnosu na raniji period. FED će buduće odluke o kamatnim stopama donositi u skladu s kretanjem inflacije i stanjem na tržištu rada.


G03: Prinosi na desetogodišnje obveznice odabranih zemalja eurozone



Izvor: EUROSTAT

U većini ekonomija eurozone u novembru je, na mjesečnom nivou, nastavljen umjeren rast prinosa na tržištu desetogodišnjih obveznica, dok su od velikih europskih ekonomija jedino prinosi na francuske obveznice ostali nepromijenjeni. Rast prinosa je posljedica globalnog rasta prinosa na ovom tržištu, kao i očekivanja da ECB više neće nastaviti sa snižavanjem ključnih kamatnih stopa. Prinosi na referentne njemačke obveznice su, na godišnjem nivou, povećani za 35 baznih poena. Ovakva kretanja odražavaju i pojačanu osjetljivost tržišta na očekivanja u pogledu budućeg monetarnog okruženja.

G04: Godišnje promjene prosječnih potrošačkih cijena u BiH




Izvor: BHAS

Napomena: Temeljna inflacija i inflacija usluga su procjene CBBiH.

U novembru je zabilježena godišnja stopa inflacije od 4,4%. Najviše godišnje stope inflacije zabilježene su za kategorije usluga restorana i hotela (7,7%), režijskih troškova (6,6%), te za hranu i bezalkoholna pića (6,0%). Režijski troškovi zabilježili su najsnažniji godišnji rast cijena od polovine 2023. godine, prvenstveno zbog snažnog rasta cijena električne energije. Stope rasta procijenjene temeljne inflacije i ukupne inflacije su, trenutno, gotovo ujednačene, što je jednim dijelom posljedica rasta cijena hrane i bezalkoholnih pića, dok na rast osnovnih cijena značajan doprinos ima rast cijena u uslužnom sektoru, u kojem je porastao troškovni pritisak nakon povećanja minimalne plate. Temeljna inflacija u novembru je procijenjena na 4,3%, a inflacija u uslugama na 4,8%.


G05: Mjesečne promjene indirektnih poreza



Izvor: UINO

Za jedanaest mjeseci 2025. godine naplata prihoda od indirektnih poreza je bila stabilna. U novembru je zabilježen mjesečni pad neto naplate prihoda od indirektnih poreza (10,1%), prvenstveno zbog visoke osnovice iz prethodnog mjeseca, ali i zbog značajnih isplata povrata PDV-a, naročito po osnovu međunarodnih projekata. Ukupni povrati su u novembru iznosili 181,2 miliona KM. Najveći mjesečni pad neto prihoda dolazi od neto naplate prihoda od PDV-a (60,4 miliona KM). U kumulativu, za jedanaest mjeseci neto prihodi od indirektnih poreza su iznosili 9,07 milijardi KM, što predstavlja rast od 465,5 miliona KM (5,4%) na godišnjem nivou.


G06: Otplata vanjskog duga sektora opšte vlade



Izvor: CBBiH, UINO

Nastavljena je stabilna naplata prihoda od indirektnih poreza u nominalnim iznosima, kako na mjesečnom, tako i na godišnjem nivou. U jedanaest mjeseci 2025. godine za servisiranje vanjskog duga sektora opšte vlade izdvojeno je 1,03 milijardi KM, što predstavlja 11,4% ukupnog iznosa prihoda od indirektnih poreza naplaćenih u prvih jedanaest mjeseci tekuće godine. U novembru je otplaćeno 77,0 miliona KM, što je 9,6% izraženo u procentima prihoda od indirektnih poreza za navedeni mjesec.


G07: Obaveze i depoziti opšte vlade kod komercijalnih banaka, mjesečne promjene



Izvor: CBBiH

Na kraju novembra ukupne obaveze sektora opšte vlade kod komercijalnih banaka su iznosile 4,58 milijardi KM, što predstavlja godišnji rast od 1,00 milijardu KM ili 28,1%, dok su obaveze na mjesečnom nivou zabilježile rast od 50,3 miliona KM (1,1%). Istovremeno, na mjesečnom nivou depoziti opšte vlade su zabilježili pad u iznosu od 42,9 miliona KM. Izloženost bankarskog sektora prema sektoru opšte vlade je ostala na istom nivou kao i prethodni mjesec i na kraju novembra je iznosila 9,7% ukupne aktive bankarskog sektora.


G08: Primarno tržište šestomjesečnih trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine




Izvor: SASE

U skladu s kalendarom aukcija u novembru Republika Srpska nije vršila emisije javnog duga, a Federacija Bosne i Hercegovine je emitovala šestomjesečne trezorske zapise. Tražnja za ovom emisijom je bila ispod godišnjeg prosjeka, ali i dalje vrlo visoka. Ostvarena stopa prinosa od 1,99% najniža je od marta 2024. godine što ukazuje na povoljne uslove likvidnosti na tržištu novca. U cijelosti je realizovan planirani iznos emisije u nominalnoj vrijednosti od 40 miliona KM.

G09: Mjesečna promjena kredita




G10: Doprinosi godišnjoj promjeni ukupnih depozita i kamatne stope na novougovorene depozite



U novembru je nastavljen rast ukupnih depozita na godišnjem nivou (10,6%). Najveći doprinos mjesečnom rastu, zabilježen u novembru (0,5 pp), dali su depoziti stanovništva, dok je rast depozita privatnih nefinancijskih preduzeća izostao. Depoziti sektora opšte vlade su smanjeni, a do rasta je došlo na poziciji sektora nefinancijskih javnih preduzeća.

Mjesečna promjena pasivnih kamatnih stopa je neznatna.

G11: Prosječna sredstva na računu rezervi kod CBBiH i implicitna stopa obavezne rezerve




U novembru 2025. godine, prosječna osnovica za obračun obavezne rezerve iznosila je 38,97 milijardi KM, što predstavlja mjesečni rast od 286,4 miliona KM. U odnosu na isti mjesec prethodne godine, osnovica je povećana za približno 3,66 milijardi KM.

Prosječno stanje na računu rezervi kod CBBiH je iznosilo 6,33 milijardi KM, od čega se 3,90 milijardi KM odnosilo na iznos obavezne rezerve, dok je 2,43 milijarde KM predstavljalo višak iznad propisane obaveze. Višak iznad obavezne rezerve je u novembru zabilježio mjesečni rast od 86,8 miliona KM.

U skladu s navedenim kretanjima na računima rezervi, implicitna stopa obavezne rezerve porasla je za 18 baznih poena, te je na kraju novembra iznosila 16,24%.


G12: Neto devizne rezerve i pokrivač valnog odbora



U novembru 2025. godine, zabilježeno je mjesečno povećanje neto deviznih rezervi, od 1,8 miliona KM. U apsolutnom iznosu, devizne rezerve su na kraju novembra 2025. godine iznosile približno 18,28 milijardi KM. Posmatrano na godišnjem nivou, devizne rezerve su porasle za 1,08 milijardi KM.

Rast deviznih rezervi u novembru 2025. godine je pretežno bio posljedica pozitivnog salda kupoprodaje KM s bankama i internim deponentima od 33,4 miliona KM. Na otplatu vanjskog duga, u novembru 2025. godine, odnosilo se 77,0 miliona KM. Usljed sporijeg rasta monetarne pasive u odnosu na zabilježeni rast neto deviznih rezervi, koeficijent pokrivač valnog odbora je porastao za 36 baznih poena, na nivo od 109,9 %, na kraju novembra 2025. godine.

G13: Mjesečne promjene rezervnog novca i monetarna multiplikacija




Izvor: CBBiH

U novembru 2025. godine, rezervni novac je iznosio 15,87 milijardi KM, i na mjesečnom nivou došlo je do blagog smanjenja rezervnog novca. Smanjenje rezervnog novca prvenstveno je rezultat smanjenja depozita banaka kod monetarnih vlasti, te prenosivih depozita drugih domaćih sektora, kod monetarnih vlasti.

U odnosu na isti period prethodne godine, rezervni novac je veći za 846,3 miliona KM. Snažan mjesečni rast prenosivih depozita u stranoj valuti, rezultirao je mjesečnim povećanjem monetarnog agregata M2, u iznosu od 227,8 miliona KM. Zabilježeno kretanje rezervnog novca i kretanje monetarnih agregata dovelo je do povećanja monetarnih multiplikatora, u posmatranom mjesecu.


G14: Godišnje promjene obima industrijske proizvodnje po područjima, izvorni indeksi



Izvor: BHAS

U novembru 2025. godine, zabilježen je godišnji pad obima industrijske proizvodnje (4,8%), kao posljedica godišnjeg pada proizvodnje u svim djelatnostima: rudarstvo (4,9%), prerađivačka industrija (4,9%), i proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom i plinom (4,7%). Gotovo sve najznačajnije djelatnosti, u okviru prerađivačke industrije, zabilježile su godišnji pad proizvodnje, a najveći je zabilježen za proizvodnju baznih metala, te za proizvodnju hemikalija i hemijskih proizvoda. Izuzetak je djelatnost proizvodnje gotovih metalnih proizvoda, koja je ostvarila snažan godišnji rast od 18,0%. Posmatrajući po glavnim grupama, najveći godišnji pad zabilježen je za grupu trajnih proizvoda za široku potrošnju, od 27,0%.


G15: Realni indeks prometa trgovine na malo



Izvor: BHAS


U novembru, realni indeks prometa trgovine na malo je zabilježio godišnji rast od 6,5%. Promet prehrambenim proizvodima zabilježio je rast od 2,3%, dok je promet neprehrambenim proizvodima ostvario rast od 8,9%, u odnosu na novembar 2024. godine. Najveći godišnji rast zabilježen je za djelatnosti trgovine na malo namještajem, opremom za rasvjetu i električnim aparatima za domaćinstvo (41,5%), te za trgovinu na malo ostalom opremom za domaćinstvo (17,1%). S druge strane, najveći godišnji pad u novembru su zabilježile djelatnosti trgovine na malo informaciono-komunikacionom opremom (12,3%), te trgovine na malo medicinskim i kozmetičkim preparatima (5,1%).

G16: Izvoz prema glavnim grupama proizvoda, godišnje promjene




Izvoz robe iz BiH je u novembru 2025. godine realizovan u vrijednosti od 1,41 milijarde KM, što predstavlja pad od 0,7% u odnosu na isti mjesec 2024. godine. Godišnji pad vrijednosti izvoza najvećim dijelom je posljedica značajnog pada vrijednosti izvoza proizvoda hemijske industrije (21,0%), koji se djelimično može pripisati baznom efektu, kao i izvoza namještaja (godišnji pad od 9,2%). S druge strane, izvoz proizvoda mineralnog porijekla zabilježio je godišnji rast od 17,3%, od čega se više od polovine odnosi na izvoz električne energije. Izvoz baznih metala kao i mašina i aparata je u novembru zabilježio godišnji rast vrijednosti od 3,1% i 1,1%, respektivno.

G17: Uvoz prema glavnim grupama proizvoda, godišnje promjene



Uvoz robe u BiH je u novembru 2025. godine realizovan u vrijednosti od 2,45 milijardi KM, što predstavlja rast od 3,6% u odnosu na isti mjesec 2024. godine. Skoro sve uvozne najznačajnije kategorije robe su zabilježile godišnji rast vrijednosti uvoza. Najznačajniji rast vrijednosti zabilježen je kod uvoza mašina i aparata (10,2%), zatim baznih metala (6,1%) kao i prehrambenih prerađevina (2,6%). S druge strane, uvoz proizvoda mineralnog porijekla, od čega se najveći dio odnosi na uvoz nafte i naftnih derivata, zabilježio je godišnji pad od 0,8%, što se može pripisati baznom efektu uslijed znatno nižih cijena nafte u 2025. godini u odnosu na 2024. godinu.

G18: Godišnje promjene u deviznom kursu



Nominalni efektivni kurs KM je u oktobru 2025. godine zabilježio godišnju aprecijaciju od 1,7%. Kretanje NEER-a je najvećim dijelom uzrokovano kretanjem EUR naše sidrene valute prema valutama zemalja najznačajnijih trgovinskih partnera među kojima je KM zabilježila nominalnu godišnju aprecijaciju prema turskoj liri (30,4%), američkom dolaru (6,2%) i kineskom juanu (6,2%), dok je zabilježena deprecijacija prema mađarskoj forinti (4,9%) i češkoj kruni (3,9%). Realni efektivni kurs, gdje je indeks potrošačkih cijena korišten kao deflator, u oktobru je zabilježio godišnju aprecijaciju od 2,2%. Pored nominalne aprecijacije, aprecijacija REER CPI je i posljedica prosječno viših stopa inflacije u BiH u oktobru (4,3%) u odnosu na zemlje glavne trgovinske partnere: Italiju (1,3%), Njemačku (2,3%) i Srbiju (3,1%).

STATISTIČKI DODATAK

T01: Glavni ekonomski indikatori.....	13
T02: Kupovina i prodaja KM.....	14
T03: Devizne rezerve CBBiH.....	15
T04: Monetarni agregati	16
T05: Monetarni pregled	17
T06: Bilans stanja CBBiH	19
T07: Konsolidovani bilans komercijalnih banaka u BiH.....	20
T08: Ukupni depoziti i krediti komercijalnih banaka	22
T09: Valutna struktura depozita i kredita komercijalnih banaka	23
T10: Sektorska struktura depozita kod komercijalnih banaka	24
T11: Sektorska struktura kredita kod komercijalnih banaka	25
T12: Kamatne stope na kredite stanovništvu	26
T13: Kamatne stope na kredite nefinansijskim preduzećima.....	27
T14: Kamatne stope na depozite stanovništva i nefinansijskih preduzeća.....	28
T15: Prosječne obavezne rezerve.....	29
T16: Indeks industrijske proizvodnje BiH	30
T17: Indeks potrošačkih cijena za BiH	31
T18: Platni bilans BiH	32
T19: Međunarodna investicijska pozicija (MIP)	33
T20: Vanjskotrgovinska razmjena BiH	34
T21: Izvoz robe po zemljama destinacije	35
T22: Uvoz robe po zemljama porijekla	36
T23: Pregled prosječnih srednjih kurseva KM	37

Napomena: Kratka metodološka objašnjenja se nalaze ispod svake tabele, dok su opširnija dostupna na www.cbbh.ba

Napomena uz tabele 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13.

Od 1. jula 2017. godine nastupila je statusna promjena pripajanja supsidijarnog društva UniCredit Leasing d.o.o. Sarajevo društvu UniCredit Bank d.d. Mostar. U skladu s tim, Unicredit Leasing d.o.o. Sarajevo prestaje postojati zaključno s 30. junom 2017. godine, a podaci pripojenog društva se iskazuju u sklopu izvještaja UniCredit Bank d.d. Mostar, počevši od izvještaja za juli 2017. godine.

Revidirani podaci za period januar 2006. – novembar 2015. godine su bazirani na aktivnom podbilansu banaka s većinskim državnim kapitalom iz Federacije BiH, pri čemu je isključen pasivni podbilans. Kroz ovu dopunu statistike korisnicima se pruža veća analitička korisnost podataka i objektivni pokazatelji o trenutnom poslovanju banaka u BiH. Pasivni podbilans sadrži obaveze po inostranim kreditima i staroj deviznoj štednji građana do 31. marta 1992. godine, i ne odslikava aktuelno poslovanje banke, te će ovaj podbilans u procesu privatizacije preuzeti Ministarstvo finansija FBiH u skladu sa Zakonom o početnom bilansu banaka i Zakonom o privatizaciji, kao što je urađeno za prethodno privatizirane banke. Izvršena revizija je u najvećoj mjeri uticala na smanjenje kredita javnim preduzećima u stranoj valuti, smanjenje strane pasive, na smanjenje ostalih stavki aktive i pasive po osnovu stare devizne štednje, a u znatno manjim iznosima na stavke kredita vladi entiteta, fiksnu aktivu, depozite nerezidenata, dionice i kapital.

Podaci o „punom“ bilansu, s uključenim pasivnim podbilansom, korisnicima su još uvijek dostupni na: http://statistics.cbbh.ba:4444/Panorama/novaview/SimpleLogin_bs.aspx

U novembru 2014. godine, dvije banke su izvršile prodaju i prenos dijela kreditnog portfolija, što je za efekat imalo povećanje rezervi kod monetarnih vlasti u ukupnom iznosu od 64 miliona KM i smanjenja sljedećih stavki: potraživanja od privatnih preduzeća za 260 miliona KM, strane pasive za 101 milion KM i ostalih stavki (neto) za 95 miliona KM.

Zbog primjene Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS) i Međunarodnih standarda u finansijskim izvještajima banaka Federacije BiH i prenosa novčanih tokova u decembarskim podacima za 2011. godinu, došlo je do sljedećih promjena, na strani aktive: smanjenja kredita za 155 miliona KM, povećanja ostale aktive za 10 miliona KM, na strani pasive: smanjenja obaveza prema nerezidentima u iznosu od 624 miliona KM, povećanja rezervisanja za kreditne gubitke za 472 miliona KM i povećanja ostale pasive za sedam miliona KM.

U februaru 2011. godine jedna banka iz Federacije BiH izvršila je reklasifikaciju depozita u iznosu od oko 80 miliona KM, s depozita javnih preduzeća na depozite vlade entiteta, u skladu s preporukama MMF-a.

Po nalogu Agencije za bankarstvo FBiH, u junu 2010. godine jedna banka je izvršila preknjižavanje oko 300 miliona KM potraživanja po osnovu vrijednosnih papira od domaćih institucionalnih sektora na potraživanja od nerezidenata. U decembru 2010. godine ista banka je izvršila retroaktivno ovu ispravku u odgovarajućim iznosima za period od augusta 2009. godine, kada je greška nastala, do maja 2010. godine. Navedena ispravka se odrazila na porast strane aktive i pad ostalih stavki neto.

Jedna banka iz Federacije BiH izvršila je reklasifikaciju finansijskih instrumenata u okviru strane aktive za period januar - august 2010. u iznosu od oko 40 miliona KM. Potraživanja od nerezidenata po osnovu kredita reklasifikovana su u potraživanja od nerezidenata po osnovu vrijednosnih papira, što se odrazilo na promjene unutar kratkoročne i dugoročne strane aktive.

Po nalogu Agencije za bankarstvo Republike Srpske, jedna banka je izvršila reklasifikaciju finansijskih instrumenata na strani pasive za period septembar 2008. - novembar 2010. tj. smanjenje oročenih i štednih depozita nebankarskih finansijskih institucija i sektora vlade, a povećanje kredita od navedenih sektora, respektivno u odgovarajućim iznosima, po mjesecima, u rasponu od 50 - 150 miliona KM.

U skladu s novom regulativom Agencije za bankarstvo RS, objavljenoj u Sl. glasniku RS br. 136/10, kojom je propisan novi način knjigovodstvenog evidentiranja potraživanja klasifikovanih u kategoriju «E», obračuna i knjigovodstvenog evidentiranja kamate po nekvalitetnoj aktivi, te obračuna opštih i posebnih rezervisanja, banke iz RS-a su u podacima za decembar 2010. godine izvršile primjenu navedene regulative, prenosom navedenih pozicija iz vanbilansne evidencije u bilans. Ispravka se odrazila na strani aktive, na porast kredita u iznosu od 144 miliona KM, porast dospjelih kamata u iznosu od 36 miliona KM, a na strani pasive, na porast rezervisanja za kreditne gubitke u iznosu od 180 miliona KM u okviru računa kapitala.

T01: Glavni ekonomski indikatori

	Promjene u odnosu na			
	11.2025.	10.2025.	12.2024.	11.2024.
FINANSIJSKI SEKTOR	u milionima KM			
Monetarni sektor				
Novčana masa M2	42.015	0,5%	7,4%	9,8%
Devizne rezerve	18.281	0,0%	3,6%	6,3%
Prosječno stanje računa rezervi kod CBBiH	6.326	1,9%	6,1%	10,4%
Bankarski sektor				
Ukupni krediti	28.304	1,0%	9,6%	10,7%
Ukupni depoziti	36.789	0,6%	8,6%	10,6%
Nebankarski sektor				
Promet na BLSE	3,4	-94,1%	-96,1%	-86,7%
Promet na SASE	42,4	-19,2%	-83,2%	104,4%
Promet u BPRV-u	13.412	-8,5%	-20,8%	4,2%
Promet u žirokliringu	2.208	-12,5%	-11,1%	2,1%
Berzanski indeksi				
	u bodovima			
BIRS	869	1,3%	-5,4%	-5,4%
SASX 30	2.710	0,0%	22,5%	23,3%
REALNI SEKTOR	u osobama			
Potrošačke cijene - BiH		0,5%	4,0%	4,4%
Industrijska proizvodnja - BiH		-6,4%	-0,9%	-4,8%
Broj nezaposlenih - BiH	314.870	-0,2%	-1,8%	-2,2%
VANJSKI SEKTOR	u milionima KM			
		Promjene u odnosu na		
		10.2025.	12.2024.	11.2024.
Uvoz	2.452	-9,9%	1,4%	3,6%
Izvoz	1.406	-9,8%	11,2%	-0,7%
JAVNE FINANSIJE	u milionima KM			
Neto indirektni porezi	802,9	-10,1%	-5,8%	2,3%
PDV	546	-10,0%	-2,8%	4,8%
Akcize	144	-6,7%	-14,9%	-8,6%
Carine	48,2	-16,9%	-10,7%	4,3%

T02: Kupovina i prodaja KM					u hiljadama KM
Godina	Mjesec	Prodaja	Kupovina	Saldo	Kumulativ salda
1	2	3	4	5=(3-4)	6
2015.		5.470.552	4.699.060	771.492	7.599.818
2016.		7.485.849	6.622.039	863.811	8.463.629
2017.		8.476.378	7.421.186	1.055.192	9.518.821
2018.		10.792.432	9.780.514	1.011.918	10.530.740
2019.		11.385.556	10.533.525	852.031	11.382.771
2020.		11.344.462	10.184.558	1.159.904	12.542.676
2021.		9.872.890	7.399.673	2.473.217	15.015.893
2022.		6.291.277	6.075.689	215.588	15.231.481
2023.		10.891.324	11.128.647	-237.323	14.994.158
2024.		16.579.730	16.327.122	252.608	15.246.766
2024.	11.	1.529.848	1.561.822	-31.974	14.980.641
	12.	1.792.977	1.526.852	266.125	15.246.766
2025.	01.	1.588.454	1.863.306	-274.853	14.971.913
	02.	1.480.038	1.660.325	-180.287	14.791.626
	03.	1.549.835	1.696.403	-146.568	14.579.744
	04.	1.779.421	1.682.344	97.077	14.823.388
	05.	1.412.887	1.581.252	-168.365	14.655.023
	06.	1.662.479	1.465.921	196.558	14.851.581
	07.	2.149.604	1.597.140	552.465	15.404.046
	08.	2.142.074	1.665.126	476.948	15.880.994
	09.	1.557.335	1.650.099	-92.764	15.788.230
	10.	1.619.675	1.427.739	191.936	15.980.165
	11.	1.495.689	1.462.293	33.396	16.013.561

T03: Devizne rezerve CBBiH

na kraju perioda, u milionima KM

Godina	Mjesec	Zlato	Držanje SDR	Bruto devizne rezerve					Neto devizne rezerve	Monetarna pasiva	Neto strana aktiva CBBiH
				Strana valuta u trezoru CBBiH	Depoziti kod nerezidentnih banaka	Ostalo	Investicije u vrijednosne papire	9=3+...+8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+...+8	10	11	12=10-11
2015.	12.	182,3	3,8	128,5	1.003,6	0,0	7.288,1	8.606,3	8.605,0	8.064,6	540,4
2016.	12.	205,1	2,6	194,8	2.970,4	0,0	6.158,2	9.531,1	9.529,0	8.926,3	602,6
2017.	12.	203,9	1,5	236,4	2.698,6	0,0	7.416,1	10.556,6	10.555,0	9.977,1	577,8
2018.	12.	210,0	2,2	274,1	2.911,4	0,0	8.225,4	11.623,2	11.621,4	10.983,3	638,1
2019.	12.	254,1	0,2	322,6	3.102,8	0,0	8.917,4	12.597,1	12.595,4	11.824,2	771,2
2020.	12.	291,6	0,9	142,2	3.832,1	0,0	9.601,3	13.868,0	13.866,3	12.970,6	895,7
2021.	12.	302,0	1,9	469,6	3.945,1	0,0	11.629,6	16.348,1	16.345,8	15.573,0	772,8
2022.	12.	160,0	0,1	572,0	8.273,2	0,0	7.060,5	16.065,9	16.063,3	15.611,7	451,5
2023.	12.	175,5	2,1	455,2	8.326,6	0,0	7.330,6	16.289,9	16.287,4	15.401,2	886,2
2024.	12.	555,2	4,8	526,0	6.786,2	0,0	9.768,7	17.640,9	17.638,4	16.274,7	1.363,7
2024.	11.	235,6	4,7	463,9	6.837,4	0,0	9.665,5	17.207,0	17.204,1	15.861,0	1.343,1
	12.	555,2	4,8	526,0	6.786,2	0,0	9.768,7	17.640,9	17.638,4	16.274,7	1.363,7
2025.	01.	592,1	16,8	466,6	6.083,3	0,0	10.096,6	17.255,4	17.252,4	15.822,7	1.429,6
	02.	603,6	5,5	466,5	5.835,1	0,0	10.117,5	17.028,1	17.025,4	15.549,6	1.475,7
	03.	632,4	5,4	465,2	5.658,9	0,0	10.141,1	16.903,1	16.900,6	15.378,5	1.522,1
	04.	635,8	14,6	465,1	5.763,9	0,0	10.202,0	17.081,5	17.076,4	15.486,6	1.589,8
	05.	635,0	5,6	467,2	5.760,4	0,0	10.063,2	16.931,4	16.926,5	15.318,4	1.608,0
	06.	613,9	5,5	468,8	5.820,8	0,0	10.209,1	17.118,2	17.115,9	15.520,0	1.595,9
	07.	631,4	14,1	470,6	6.157,1	0,0	10.394,6	17.667,8	17.665,5	16.038,0	1.627,5
	08.	646,2	5,9	470,5	6.385,0	0,0	10.413,2	17.920,8	17.918,5	16.496,0	1.422,6
	09.	720,3	5,9	471,3	6.224,2	0,0	10.499,0	17.920,7	17.918,4	16.404,3	1.514,1
	10.	760,0	14,0	471,1	6.455,3	0,0	10.581,5	18.282,0	18.279,7	16.688,0	1.591,7
	11.	799,2	6,4	471,0	6.322,0	0,0	10.685,2	18.283,7	18.281,5	16.634,6	1.646,9

Napomena:

Monetarni podaci ažurirani u skladu s metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000.), od januara 2006. godine.

Bruto devizne rezerve čine stanja bilansnih pozicija kratkoročne strane aktive CBBiH (zlato, raspolaganje CBBiH SDR, devize u trezoru CBBiH, prenosivi depoziti u stranoj valuti kod nerezidentnih banaka i ostalo) i investiranja u vrijednosne papire od jula 2006. godine po odluci Investicionog komiteta CBBiH. Neto devizne rezerve predstavljaju razliku između bruto deviznih rezervi i obaveza prema nerezidentima. Monetarnu pasivu CBBiH čine novac izvan monetarnih vlasti i depoziti rezidenata kod monetarnih vlasti. Neto strana aktiva CBBiH predstavlja razliku između neto deviznih rezervi i monetarne pasive CBBiH.

T04: Monetarni agregati

na kraju perioda, u milionima KM

Godina	Mjesec	Gotovina izvan monetarnih vlasti	Depoziti banaka kod monetarnih vlasti	Prenosivi depoziti drugih domaćih sektora kod monetarnih vlasti	Gotovina izvan banaka	Prenosivi depoziti u domaćoj valuti	Ostali depoziti u domaćoj valuti	Prenosivi depoziti u stranoj valuti	Ostali depoziti u stranoj valuti	Rezervni novac	M1	QM	M2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=3+4+5	12=6+7	13=8+9+10	14=12+13
2015.	12.	3.499,5	4.063,5	51,7	3.055,3	5.125,6	3.562,6	1.360,4	5.543,3	7.614,7	8.180,9	10.466,3	18.647,2
2016.	12.	4.066,8	4.269,1	52,0	3.401,2	5.899,8	3.883,0	1.535,6	5.478,0	8.387,9	9.301,0	10.896,6	20.197,6
2017.	12.	4.319,4	5.033,1	76,1	3.648,1	6.924,4	4.091,6	1.816,2	5.636,1	9.428,5	10.572,5	11.543,8	22.116,3
2018.	12.	4.750,6	5.523,3	125,5	3.978,6	8.166,4	4.302,2	1.961,4	5.782,4	10.399,4	12.145,1	12.046,0	24.191,1
2019.	12.	5.199,9	5.743,6	176,6	4.330,1	8.921,1	2.998,0	2.490,3	7.593,2	11.120,2	13.251,2	13.081,5	26.332,7
2020.	12.	6.172,5	5.901,1	231,8	5.043,4	10.011,8	3.034,7	2.902,5	7.256,6	12.305,4	15.055,2	13.193,8	28.249,0
2021.	12.	6.923,8	7.219,6	304,9	5.540,0	12.387,6	3.044,2	3.300,1	7.243,8	14.448,3	17.927,5	13.588,1	31.515,6
2022.	12.	7.436,1	7.217,4	272,7	6.126,2	13.752,5	2.878,7	3.583,9	6.898,8	14.926,2	19.878,6	13.361,3	33.240,0
2023.	12.	7.565,1	7.083,2	16,9	6.550,5	15.064,1	2.891,3	3.974,6	7.310,3	14.665,2	21.614,6	14.176,2	35.790,8
2024.	12.	7.959,2	7.455,4	15,3	6.873,2	17.237,0	3.170,0	4.083,5	7.768,8	15.429,9	24.110,2	15.022,2	39.132,4
2024.	11.	7.975,2	7.037,8	11,0	6.800,2	16.574,7	3.107,6	4.070,8	7.722,0	15.024,1	23.374,8	14.900,4	38.275,2
	12.	7.959,2	7.455,4	15,3	6.873,2	17.237,0	3.170,0	4.083,5	7.768,8	15.429,9	24.110,2	15.022,2	39.132,4
2025.	01.	7.714,4	7.290,6	30,7	6.679,0	17.122,1	3.244,0	4.090,3	7.803,5	15.035,7	23.801,1	15.137,8	38.938,9
	02.	7.739,4	7.000,8	10,0	6.744,8	17.167,7	3.307,5	4.082,7	7.708,9	14.750,2	23.912,5	15.099,1	39.011,5
	03.	7.930,9	6.719,0	12,4	6.935,8	17.092,2	3.372,5	4.057,4	7.603,0	14.662,3	24.028,1	15.032,9	39.061,0
	04.	8.059,0	6.696,6	30,1	6.987,0	17.270,1	3.574,4	4.168,7	7.525,9	14.785,7	24.257,1	15.269,1	39.526,2
	05.	8.084,2	6.506,6	13,7	7.033,4	17.355,7	3.607,1	4.171,7	7.417,0	14.604,5	24.389,1	15.195,7	39.584,8
	06.	8.149,8	6.637,1	17,7	7.052,2	17.560,5	3.687,3	4.206,8	7.412,5	14.804,5	24.612,7	15.306,6	39.919,3
	07.	8.272,2	7.115,1	35,7	7.210,4	17.875,7	3.625,6	4.284,0	7.490,5	15.423,0	25.086,2	15.400,0	40.486,2
	08.	8.427,0	7.309,0	13,8	7.353,0	18.285,8	3.605,7	4.285,0	7.471,3	15.749,9	25.638,9	15.362,1	41.000,9
	09.	8.396,8	7.285,9	19,8	7.285,6	18.452,7	3.776,2	4.334,8	7.530,4	15.702,4	25.738,4	15.641,4	41.379,7
	10.	8.371,2	7.505,6	38,6	7.294,6	18.603,7	3.870,3	4.295,4	7.723,6	15.915,4	25.898,3	15.889,3	41.787,6
	11.	8.376,9	7.479,3	14,2	7.308,9	18.601,9	3.911,6	4.433,1	7.759,8	15.870,3	25.910,8	16.104,5	42.015,4

Napomena:

Od januara 2019. godine izvršena je reklasifikacija valutne strukture finansijskih instrumenata (kredit, depoziti, vrijednosni papiri) iskazanih originalno u KM sa valutnom klauzulom sa pozicija domaće valute na pozicije strane valute u izvještajima monetarne statistike u skladu sa preporukama iz MMF-ovog Priručnika i Vodiča za kompilaciju monetarne i finansijske statistike iz 2016. godine.

Monetarni podaci ažurirani u skladu s metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000.), od januara 2006. godine.

Gotovina izvan monetarnih vlasti je preuzeta iz Bilansa stanja CBBiH i predstavlja gotov novac izvan centralne banke (monetarnih vlasti). Depoziti komercijalnih banaka predstavljaju sredstva komercijalnih banaka na računima kod CBBiH. Prenosivi depoziti drugih domaćih sektora kod monetarnih vlasti predstavljaju depozite drugih domaćih sektora (osim depozita centralne vlade). Centralna vlada predstavlja institucije BiH, vlade entiteta, entitetske fondove socijalne sigurnosti/zaštite i Brčko distrikta. Fondovi socijalne sigurnosti/zaštite na entitetskom nivou (iz Federacije BiH: Fond PIO, Fond zdravstva Federacije BiH, Fond za zapošljavanje Federacije BiH, a iz Republike Srpske: Fond penzijsko-invalidskog osiguranja RS, Fond zdravstva RS, Fond za zapošljavanje RS i Fond za dječiju zaštitu RS) klasifikovani su na nivou centralne vlade. Gotovina izvan banaka je preuzeta iz Bilansa stanja CBBiH (tabela 6) i predstavlja gotov novac u opticaju izvan centralne banke (monetarnih vlasti) i gotov novac izvan komercijalnih banaka. Prenosivi ili transferabilni depoziti u domaćoj valuti su preuzeti iz Monetarnog pregleda (tabela 5) i predstavljaju depozite necentralne vlade (depozite kantona i opština), depozite javnih i privatnih preduzeća, ostalih finansijskih institucija i depozite ostalih domaćih sektora (stanovništva, neprofitnih institucija i ostalih neklasifikovanih sektora). Ostali depoziti u domaćoj valuti, prenosivi i ostali depoziti u stranoj valuti su preuzeti iz Monetarnog pregleda (tabela 5), i predstavljaju depozite necentralne vlade (depozite kantona i opština), depozite javnih i privatnih preduzeća, ostalih finansijskih institucija i depozite ostalih domaćih sektora (stanovništva, neprofitnih institucija i ostalih neklasifikovanih sektora). Rezervni novac (primarni novac ili monetarna baza) je u cijelosti preuzet iz Bilansa stanja CBBiH (tabela 6), a čine ga gotov novac izvan monetarnih vlasti, depoziti komercijalnih banaka i depoziti ostalih domaćih sektora (osim centralne vlade) kod monetarnih vlasti. Prema nacionalnoj definiciji, novčanu masu čine svi prenosivi i ostali depoziti domaćih nebankarskih i nevladinih sektora, kao i sektora lokalne vlade u domaćoj i stranoj valuti. Depoziti entitetskih fondova socijalne sigurnosti/zaštite priključeni su centralnoj vladi na entitetskom nivou i time isključeni iz Novčane mase ili Monetarnih agregata. Monetarni agregat M1 čine gotovina izvan banaka i prenosivi depoziti u domaćoj valuti svih domaćih sektora (osim depozita centralne vlade). Monetarni agregat QM je definisan kao istoimena pozicija u Monetarnom pregledu (tabela 5) i obuhvata ostale depozite u domaćoj valuti, prenosive i ostale depozite u stranoj valuti svih domaćih sektora (osim depozita centralne vlade). Novčanu masu M2 čine monetarni agregati, novac M1 i kvazi-novac QM.

T05: Monetarni pregled

na kraju perioda, u milionima KM

AKTIVA												
Neto strana aktiva					Potraživanja od domaćih sektora							Ukupno
Godina	Mjesec	Strana aktiva	Strana pasiva	5 = 3+4	Potraživanja od centralne vlade (neto)	Potraživanja od kantona i opština	Potraživanja od nefinansijskih javnih preduzeća	Potraživanja od nefinansijskih privatnih preduzeća	Potraživanja od ostalih finansijskih institucija	Potraživanja od ostalih domaćih sektora	12 = 6+...+11	
1	2	3	4	5 = 3+4	6	7	8	9	10	11	12 = 6+...+11	13 = 5+12
2015.	12.	11.107,9	-2.614,6	8.493,3	160,1	537,2	400,0	7.452,6	74,6	7.875,3	16.499,8	24.993,1
2016.	12.	12.199,0	-2.476,4	9.722,6	101,8	517,8	375,6	7.743,9	67,2	8.155,8	16.962,0	26.684,6
2017.	12.	13.372,4	-2.589,5	10.782,9	-148,7	511,5	406,2	8.354,5	96,5	8.689,3	17.909,4	28.692,2
2018.	12.	15.505,5	-3.041,1	12.464,4	-464,7	496,0	428,0	8.654,6	136,8	9.306,3	18.556,9	31.021,4
2019.	12.	17.069,9	-3.120,0	13.949,9	-679,3	506,7	509,3	9.070,9	152,2	10.024,9	19.584,7	33.534,6
2020.	12.	18.340,2	-2.326,3	16.013,9	-236,3	538,1	540,8	8.618,1	155,0	9.937,9	19.553,6	35.567,5
2021.	12.	21.065,4	-1.949,0	19.116,3	-804,4	583,5	532,3	8.812,6	164,1	10.478,3	19.766,3	38.882,7
2022.	12.	21.084,4	-1.813,4	19.271,1	-509,1	592,0	652,8	9.197,6	180,2	11.027,6	21.141,1	40.412,2
2023.	12.	22.027,1	-1.492,6	20.534,4	125,1	645,6	644,9	9.828,3	231,8	11.847,1	23.322,8	43.857,2
2024.	12.	24.234,1	-1.949,7	22.284,4	630,9	749,8	734,5	10.713,4	300,1	12.932,8	26.061,4	48.345,9
2024.	11.	23.965,0	-1.942,6	22.022,4	169,2	753,1	612,2	10.650,6	287,3	12.882,5	25.354,9	47.377,2
	12.	24.234,1	-1.949,7	22.284,4	630,9	749,8	734,5	10.713,4	300,1	12.932,8	26.061,4	48.345,9
2025.	01.	24.013,6	-1.901,1	22.112,4	680,6	738,2	719,4	10.628,8	311,8	12.969,2	26.048,0	48.160,4
	02.	23.857,9	-1.944,7	21.913,2	795,2	734,3	682,6	10.815,4	301,6	13.072,6	26.401,7	48.314,9
	03.	23.648,2	-1.926,0	21.722,2	891,9	739,1	669,9	10.995,0	311,9	13.251,3	26.859,1	48.581,4
	04.	23.942,9	-1.950,5	21.992,4	826,9	733,8	709,1	11.078,3	306,4	13.417,7	27.072,1	49.064,5
	05.	23.676,6	-1.941,0	21.735,6	929,6	733,3	735,9	11.145,9	317,0	13.581,8	27.443,5	49.179,1
	06.	23.759,7	-1.994,7	21.765,0	1.018,8	729,0	725,9	11.285,6	322,4	13.725,9	27.807,5	49.572,5
	07.	24.617,7	-2.037,9	22.579,8	695,8	725,0	774,8	11.171,2	341,5	13.900,6	27.608,9	50.188,7
	08.	25.055,8	-2.030,4	23.025,4	512,7	719,5	767,3	11.150,8	354,4	14.006,9	27.511,5	50.536,9
	09.	24.787,4	-2.025,0	22.762,4	786,8	733,8	762,0	11.350,7	376,6	14.139,1	28.149,0	50.911,4
	10.	24.953,5	-1.971,8	22.981,7	788,5	814,2	778,9	11.342,5	378,6	14.301,1	28.403,8	51.385,5
	11.	24.967,2	-1.978,5	22.988,7	883,4	813,2	772,8	11.510,0	381,2	14.402,6	28.763,3	51.751,9

Napomena:

Od januara 2019. godine izvršena je reklasifikacija valutne strukture finansijskih instrumenata (kredit, depoziti, vrijednosni papiri) iskazanih originalno u KM sa valutnom klauzulom sa pozicija domaće valute na pozicije strane valute u izvještajima monetarne statistike u skladu sa preporukama iz MMF-ovog Priručnika i Vodiča za kompilaciju monetarne i finansijske statistike iz 2016. godine.

Monetarni podaci ažurirani u skladu s metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000.), od januara 2006. godine.

Monetarni pregled prikazuje konsolidovane podatke Bilansa stanja CBBiH - monetarnih vlasti (tabela 6) i Konsolidovanog bilansa komercijalnih banaka BiH (tabela 7). Neto strana aktiva predstavlja razliku između zbira stranih aktiva CBBiH - monetarnih vlasti i komercijalnih banaka BiH i zbira stranih pasiva CBBiH - monetarnih vlasti i komercijalnih banaka BiH. Domaći krediti predstavljaju potraživanja komercijalnih banaka od svih domaćih sektora, uz napomenu da su potraživanja od centralne vlade iskazana u neto iznosu, tj. umanjena za depozite centralne vlade kod CBBiH i kod komercijalnih banaka BiH. Centralna vlada predstavlja institucije BiH, vlade entiteta, entitetske fondove socijalne sigurnosti/zaštite i Brčko distrikta. Prema novoj metodologiji, fondovi socijalne sigurnosti/zaštite se klasifikuju na nivou centralne vlade kao entitetski vanbudžetski fondovi, što se direktno odražava na podatke o neto potraživanjima od centralne vlade u Monetarnom pregledu.

Revidirani podaci za oktobar 2025. godine.

T05: Monetarni pregled

na kraju perioda, u milionima KM

PASIVA														
Novčana masa (M2)														
Novac (M1)					Kvazi-novac (QM)									
Godina	Mjesec	Gotovina izvan banaka	Prenosivi depoziti u domaćoj valuti		Prenosivi depoziti u stranoj valuti	Ostali depoziti u domaćoj valuti	Ostali depoziti u stranoj valuti			Vrijednosni papiri	Kredit	Dionice i drugi kapital	Ostale stavke (neto)	Ukupno
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9=6+7+8	10=5+9	11	12	13	14	15=10+...+14
2015.	12.	3.055,3	5.125,6	8.180,9	1.360,4	3.562,6	5.543,3	10.466,3	18.647,2	8,0	599,2	4.148,0	1.590,7	24.993,1
2016.	12.	3.401,2	5.899,8	9.301,0	1.535,6	3.883,0	5.478,0	10.896,6	20.197,6	8,0	510,0	4.440,4	1.528,6	26.684,6
2017.	12.	3.648,1	6.924,4	10.572,5	1.816,2	4.091,6	5.636,1	11.543,8	22.116,3	8,0	460,0	4.659,5	1.448,4	28.692,2
2018.	12.	3.978,6	8.166,4	12.145,1	1.961,4	4.302,2	5.782,4	12.046,0	24.191,1	8,0	467,5	4.848,9	1.505,9	31.021,4
2019.	12.	4.330,1	8.921,1	13.251,2	2.490,3	2.998,0	7.593,2	13.081,5	26.332,7	8,0	532,4	5.224,6	1.436,9	33.534,6
2020.	12.	5.043,4	10.011,8	15.055,2	2.902,5	3.034,7	7.256,6	13.193,8	28.249,0	0,0	606,7	5.306,9	1.404,9	35.567,5
2021.	12.	5.540,0	12.387,6	17.927,5	3.300,1	3.044,2	7.243,8	13.588,1	31.515,6	0,0	638,5	5.287,3	1.441,4	38.882,7
2022.	12.	6.126,2	13.752,5	19.878,6	3.583,9	2.878,7	6.898,8	13.361,3	33.240,0	0,0	622,8	5.208,0	1.341,4	40.412,2
2023.	12.	6.550,5	15.064,1	21.614,6	3.974,6	2.891,3	7.310,3	14.176,2	35.790,8	3,7	643,4	6.012,6	1.406,7	43.857,2
2024.	12.	6.873,2	17.237,0	24.110,2	4.083,5	3.170,0	7.768,8	15.022,2	39.132,4	3,4	608,0	7.032,2	1.569,9	48.345,9
2024.	11.	6.800,2	16.574,7	23.374,8	4.070,8	3.107,6	7.722,0	14.900,4	38.275,2	3,4	608,2	7.268,5	1.221,9	47.377,2
	12.	6.873,2	17.237,0	24.110,2	4.083,5	3.170,0	7.768,8	15.022,2	39.132,4	3,4	608,0	7.032,2	1.569,9	48.345,9
2025.	01.	6.679,0	17.122,1	23.801,1	4.090,3	3.244,0	7.803,5	15.137,8	38.938,9	3,4	604,0	7.145,1	1.469,0	48.160,4
	02.	6.744,8	17.167,7	23.912,5	4.082,7	3.307,5	7.708,9	15.099,1	39.011,5	3,4	597,9	7.285,5	1.416,6	48.314,9
	03.	6.935,8	17.092,2	24.028,1	4.057,4	3.372,5	7.603,0	15.032,9	39.061,0	63,4	600,5	7.384,2	1.472,3	48.581,4
	04.	6.987,0	17.270,1	24.257,1	4.168,7	3.574,4	7.525,9	15.269,1	39.526,2	63,4	601,3	7.483,1	1.390,5	49.064,5
	05.	7.033,4	17.355,7	24.389,1	4.171,7	3.607,1	7.417,0	15.195,7	39.584,8	63,4	599,4	7.529,5	1.402,0	49.179,1
	06.	7.052,2	17.560,5	24.612,7	4.206,8	3.687,3	7.412,5	15.306,6	39.919,3	63,4	601,7	7.587,3	1.400,8	49.572,5
	07.	7.210,4	17.875,7	25.086,2	4.284,0	3.625,6	7.490,5	15.400,0	40.486,2	63,4	600,6	7.701,0	1.337,5	50.188,7
	08.	7.353,0	18.285,8	25.638,9	4.285,0	3.605,7	7.471,3	15.362,1	41.000,9	63,4	598,5	7.752,9	1.121,2	50.536,9
	09.	7.285,6	18.452,7	25.738,4	4.334,8	3.776,2	7.530,4	15.641,4	41.379,7	63,4	594,4	7.901,5	972,4	50.911,4
	10.	7.294,6	18.603,7	25.898,3	4.295,4	3.870,3	7.723,6	15.889,3	41.787,6	63,4	597,7	8.068,6	868,3	51.385,5
	11.	7.308,9	18.601,9	25.910,8	4.433,1	3.911,6	7.759,8	16.104,5	42.015,4	63,4	597,3	8.172,7	903,2	51.751,9

Napomena:

Od januara 2019. godine izvršena je reklasifikacija valutne strukture finansijskih instrumenata (kredit, depoziti, vrijednosni papiri) iskazanih originalno u KM sa valutnom klauzulom sa pozicija domaće valute na pozicije strane valute u izvještajima monetarne statistike u skladu sa preporukama iz MMF-ovog Priručnika i Vodiča za kompilaciju monetarne i finansijske statistike iz 2016. godine.

Monetarni podaci ažurirani u skladu sa metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000.), od januara 2006. godine.

Novac M1 čine gotovina izvan banaka i prenosivi depoziti u domaćoj valuti svih domaćih sektora (osim depozita centralne vlade). Kvazi-novac QM obuhvata ostale depozite u domaćoj valuti, prenosive i ostale depozite u stranoj valuti svih domaćih sektora (osim depozita centralne vlade). Novčanu masu M2 čine monetarni agregati, novac M1 i kvazi-novac QM. Ostalu pasivu čine vrijednosni papiri, krediti, dionice i drugi kapital i ostale stavke (neto). Prema novoj metodologiji, kao posebni finansijski instrumenti na strani pasive se iskazuju krediti (uz koje se dodaje obračunata kamata), kao i dionice i drugi kapital. Ostale stavke (neto) su neraspoređene stavke pasive umanjene za neraspoređene stavke aktive. U ostale stavke (neto) su takođe uključeni i ograničeni depoziti, protivstavke fondova i vladini fondovi za kreditiranje.

Revidirani podaci za oktobar 2025. godine.

T06: Bilans stanja CBBiH

na kraju perioda, u milionima KM

AKTIVA					PASIVA								
Godina	Mjesec	Strana aktiva	Potraživanja od domaćih sektora	Ukupno	Rezervni novac				Strana pasiva	Depoziti centralne vlade	Dionice i drugi kapital	Ostale stavke (neto)	Ukupno
					Gotovina izvan monetarnih vlasti	Depoziti komercijalnih banaka kod monetarnih vlasti	Depoziti drugih domaćih sektora kod monetarnih vlasti	Ukupno					
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9=6+7+8	10	11	12	13	14=9+...+13
2015.	12.	8.634,1	1,5	8.635,7	3.499,5	4.063,5	51,7	7.614,7	1,3	449,9	593,7	-24,0	8.635,7
2016.	12.	9.559,0	1,5	9.560,4	4.066,8	4.269,1	52,0	8.387,9	2,2	538,4	667,4	-35,5	9.560,4
2017.	12.	10.584,4	2,2	10.586,6	4.319,4	5.033,1	76,1	9.428,5	1,6	548,6	652,6	-44,8	10.586,6
2018.	12.	11.651,0	2,1	11.653,1	4.750,6	5.523,3	125,5	10.399,4	1,8	583,9	719,8	-51,8	11.653,1
2019.	12.	12.624,9	2,2	12.627,1	5.199,9	5.743,6	176,6	11.120,2	1,7	704,0	856,5	-55,4	12.627,1
2020.	12.	13.895,8	2,0	13.897,9	6.172,5	5.901,1	231,8	12.305,4	1,7	665,2	982,3	-56,8	13.897,9
2021.	12.	16.376,0	2,6	16.378,5	6.923,8	7.219,6	304,9	14.448,3	2,3	1.124,7	861,4	-58,3	16.378,5
2022.	12.	16.093,7	2,8	16.096,5	7.436,1	7.217,4	272,7	14.926,2	2,6	685,5	545,4	-63,3	16.096,5
2023.	12.	16.317,7	2,8	16.320,5	7.565,1	7.083,2	16,9	14.665,2	2,5	736,0	911,3	5,5	16.320,5
2024.	12.	17.668,7	2,9	17.671,6	7.959,2	7.455,4	15,3	15.429,9	2,5	844,8	1.198,2	196,2	17.671,6
2024.	11.	17.234,8	2,2	17.237,0	7.975,2	7.037,8	11,0	15.024,1	2,9	836,9	1.432,5	-59,5	17.237,0
	12.	17.668,7	2,9	17.671,6	7.959,2	7.455,4	15,3	15.429,9	2,5	844,8	1.198,2	196,2	17.671,6
2025.	01.	17.283,2	1,9	17.285,1	7.714,4	7.290,6	30,7	15.035,7	3,0	787,0	1.264,7	194,6	17.285,1
	02.	17.055,9	2,2	17.058,2	7.739,4	7.000,8	10,0	14.750,2	2,8	799,4	1.314,4	191,3	17.058,2
	03.	16.930,9	2,7	16.933,5	7.930,9	6.719,0	12,4	14.662,3	2,4	716,2	1.360,7	191,9	16.933,5
	04.	17.109,3	2,1	17.111,4	8.059,0	6.696,6	30,1	14.785,7	5,1	700,9	1.427,1	192,6	17.111,4
	05.	16.959,2	2,3	16.961,5	8.084,2	6.506,6	13,7	14.604,5	4,9	713,9	1.445,5	192,7	16.961,5
	06.	17.146,0	2,7	17.148,7	8.149,8	6.637,1	17,7	14.804,5	2,2	715,5	1.433,7	192,8	17.148,7
	07.	17.695,7	2,2	17.697,9	8.272,2	7.115,1	35,7	15.423,0	2,4	615,0	1.463,7	193,8	17.697,9
	08.	17.948,7	2,3	17.951,0	8.427,0	7.309,0	13,8	15.749,9	2,3	746,1	1.503,3	-50,6	17.951,0
	09.	17.948,5	2,7	17.951,2	8.396,8	7.285,9	19,8	15.702,4	2,4	701,8	1.594,5	-50,0	17.951,2
	10.	18.309,8	2,1	18.311,9	8.371,2	7.505,6	38,6	15.915,4	2,3	772,6	1.671,4	-49,7	18.311,9
	11.	18.311,5	2,2	18.313,7	8.376,9	7.479,3	14,2	15.870,3	2,2	764,2	1.725,8	-48,9	18.313,7

Napomena:

Monetarni podaci ažurirani u skladu sa metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000.), od januara 2006. godine

Strana aktiva CBBiH – monetarnih vlasti obuhvata zlato, devize u trezoru CBBiH, devizne depozite kod inostranih banaka, raspolaganje SDR, strane vrijednosne papire i ostalo. Potraživanja od domaćih sektora predstavljaju potraživanja od radnika CBBiH za date dugoročne kredite i potraživanja od komercijalnih banaka po osnovu računa poravnjanja.

Rezervni novac (primarni novac ili monetarna baza) čine gotov novac izvan monetarnih vlasti, depoziti komercijalnih banaka i depoziti ostalih domaćih sektora (osim centralne vlade) kod monetarnih vlasti. Gotovina izvan banaka predstavlja gotov novac u opticaju izvan centralne banke (monetarnih vlasti) i gotov novac izvan komercijalnih banaka.

Strana pasiva CBBiH obuhvata kratkoročne obaveze prema nerezidentima, depozite nerezidenata i ostale kratkoročne obaveze prema nerezidentima i obaveze prema MMF-u (računi 1 i 2).

Depoziti centralne vlade kod CBBiH predstavljaju prenosive i ostale depozite institucija BiH, vlada entiteta, entitetskih fondova socijalne sigurnosti i Brčko distrikta u domaćoj valuti. Dionice i drugi kapital obuhvataju dionički kapital, rezultat tekuće godine, opšte i posebne rezerve i prilagođavanje/ponovno utvrđivanje vrijednosti. Ostale stavke (neto) su nelocirane (neraspoređene) stavke pasive umanjene za nelocirane (neraspoređene) stavke aktive.

T07: Konsolidovani bilans komercijalnih banaka u BiH

na kraju perioda, u milionima KM

AKTIVA									
Godina	Mjesec	Rezerve	Strana aktiva	Potraživanja od opšte vlade	Potraživanja od nefinansijskih javnih preduzeća	Potraživanja od nefinansijskih privatnih preduzeća	Potraživanja od ostalih finansijskih institucija	Potraživanja od ostalih domaćih sektora	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 3+...+9
2015.	12.	4.511,7	2.473,8	2.161,1	400,0	7.452,6	74,6	7.874,7	24.948,5
2016.	12.	4.936,6	2.640,0	2.179,1	375,6	7.743,9	67,2	8.155,4	26.097,7
2017.	12.	5.711,7	2.787,9	2.197,0	406,2	8.354,5	96,5	8.688,8	28.242,7
2018.	12.	6.296,9	3.854,5	2.280,9	428,0	8.654,6	136,8	9.305,9	30.957,6
2019.	12.	6.627,0	4.445,0	2.551,9	509,3	9.070,9	152,2	10.024,5	33.380,9
2020.	12.	7.099,6	4.444,3	3.015,4	540,8	8.618,1	155,0	9.937,6	33.810,8
2021.	12.	8.608,0	4.689,4	3.095,4	532,3	8.812,6	164,1	10.478,0	36.379,7
2022.	12.	8.541,6	4.990,8	3.171,7	652,8	9.197,6	180,2	11.027,3	37.761,9
2023.	12.	8.116,2	5.709,4	3.440,2	644,9	9.828,3	231,8	11.846,8	39.817,7
2024.	12.	8.400,9	6.565,4	3.903,6	734,5	10.713,4	300,1	12.932,5	43.550,3
2024.	11.	8.233,6	6.730,2	3.609,8	612,2	10.650,6	287,3	12.882,3	43.005,9
	12.	8.400,9	6.565,4	3.903,6	734,5	10.713,4	300,1	12.932,5	43.550,3
2025.	01.	8.359,3	6.730,3	3.899,4	719,4	10.628,8	311,8	12.969,0	43.618,1
	02.	8.047,0	6.801,9	3.953,6	682,6	10.815,4	301,6	13.072,4	43.674,5
	03.	7.774,7	6.717,3	4.084,6	669,9	10.995,0	311,9	13.251,0	43.804,4
	04.	7.810,1	6.833,6	4.022,0	709,1	11.078,3	306,4	13.417,5	44.176,9
	05.	7.616,5	6.717,4	4.179,3	735,9	11.145,9	317,0	13.581,6	44.293,5
	06.	7.821,5	6.614,6	4.210,4	725,9	11.285,6	322,4	13.725,5	44.705,9
	07.	8.288,9	6.922,0	4.507,5	774,8	11.171,2	341,5	13.900,4	45.906,4
	08.	8.476,7	7.107,1	4.452,0	767,3	11.150,8	354,4	14.006,7	46.314,9
	09.	8.499,0	6.838,9	4.445,1	762,0	11.350,7	376,6	14.138,8	46.411,0
	10.	8.729,8	6.643,7	4.568,2	778,9	11.342,5	378,6	14.300,9	46.742,6
	11.	8.695,5	6.655,6	4.626,1	772,8	11.510,0	381,2	14.402,4	47.043,7

Napomena:

Od januara 2019. godine izvršena je reklasifikacija valutne strukture finansijskih instrumenata (kredit, depoziti, vrijednosni papiri) iskazanih originalno u KM sa valutnom klauzulom sa pozicija domaće valute na pozicije strane valute u izvještajima monetarne statistike u skladu sa preporukama iz MMF-ovog Priručnika i Vodiča za kompilaciju monetarne i finansijske statistike iz 2016. godine.

Monetarni podaci ažurirani u skladu s metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000.), od januara 2006. godine.

Konsolidovani bilans komercijalnih banaka obuhvata Konsolidovane bilanse komercijalnih banaka Glavne jedinice Sarajevo, Glavne jedinice Mostar i Glavne banke Republike Srpske CBBiH i predstavlja konsolidovana međusobna potraživanja i obaveze između komercijalnih banaka. Rezerve banaka sastoje se od gotovine u trezorima banaka i depozita banaka kod CBBiH. Strana aktiva komercijalnih banaka obuhvata: devize u trezorima, prenosive i ostale depozite u stranoj valuti kod nerezidenata, kredite nerezidentima, vrijednosne papire nerezidenata u stranoj valuti, i ostala potraživanja od nerezidenata. Potraživanja od opšte vlade obuhvataju potraživanja od svih nivoa vlada: centralne vlade (institucije BiH, vlade entiteta, entitetskih fondova socijalne sigurnosti i Brčko distrikta) i necentralne vlade (vlada kantona i opštinskih vlada). Potraživanja od ostalih domaćih sektora obuhvataju: potraživanja od nefinansijskih javnih preduzeća, nefinansijskih privatnih preduzeća, ostalih finansijskih institucija i ostalih domaćih sektora (stanovništva, neprofitnih institucija i ostalih neklasifikovanih sektora).

Revidirani podaci za oktobar 2025. godine.

T07: Konsolidovani bilans komercijalnih banaka u BiH

na kraju perioda, u milionima KM

PASIVA

Godina	Mjesec	Depoziti centralne vlade	Prenosivi depoziti drugih domaćih sektora u domaćoj valuti	Prenosivi depoziti drugih domaćih sektora u stranoj valuti	Ostali depoziti drugih domaćih sektora u domaćoj valuti	Ostali depoziti drugih domaćih sektora u stranoj valuti	Vrijednosni papiri	Kredit	Strana pasiva	Dionice i drugi kapital	Ostalo	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3+...+12
2015.	12.	1.014,1	5.073,9	1.360,4	3.562,6	5.543,3	8,0	599,2	2.613,3	3.554,3	1.619,5	24.948,5
2016.	12.	1.021,3	5.847,8	1.535,6	3.883,0	5.478,0	8,0	510,0	2.474,2	3.773,0	1.566,9	26.097,7
2017.	12.	1.285,6	6.848,3	1.816,2	4.091,6	5.636,1	8,0	460,0	2.587,9	4.006,8	1.502,2	28.242,7
2018.	12.	1.665,9	8.040,9	1.961,4	4.302,2	5.782,4	8,0	467,5	3.039,2	4.129,1	1.560,9	30.957,6
2019.	12.	2.020,5	8.744,5	2.490,3	2.998,0	7.593,2	8,0	532,4	3.118,3	4.368,0	1.507,7	33.380,9
2020.	12.	2.048,4	9.780,0	2.902,5	3.034,7	7.256,6	0,0	606,7	2.324,6	4.324,6	1.532,7	33.810,8
2021.	12.	2.191,8	12.082,7	3.300,1	3.044,2	7.243,8	0,0	638,5	1.946,7	4.425,8	1.506,2	36.379,7
2022.	12.	2.403,2	13.479,7	3.583,9	2.878,7	6.898,8	0,0	622,8	1.810,8	4.662,6	1.421,5	37.761,9
2023.	12.	1.933,6	15.047,2	3.974,6	2.891,3	7.310,3	3,7	643,4	1.490,2	5.101,3	1.422,0	39.817,7
2024.	12.	1.678,3	17.221,7	4.083,5	3.170,0	7.768,8	3,4	608,0	1.947,2	5.834,0	1.235,6	43.550,3
2024.	11.	1.850,6	16.563,7	4.070,8	3.107,6	7.722,0	3,4	608,2	1.939,7	5.835,9	1.304,0	43.005,9
	12.	1.678,3	17.221,7	4.083,5	3.170,0	7.768,8	3,4	608,0	1.947,2	5.834,0	1.235,6	43.550,3
2025.	01.	1.693,7	17.091,3	4.090,3	3.244,0	7.803,5	3,4	604,0	1.898,1	5.880,4	1.309,4	43.618,1
	02.	1.624,8	17.157,7	4.082,7	3.307,5	7.708,9	3,4	597,9	1.941,9	5.971,0	1.278,7	43.674,5
	03.	1.737,5	17.079,8	4.057,4	3.372,5	7.603,0	63,4	600,5	1.923,6	6.023,5	1.343,2	43.804,4
	04.	1.760,5	17.240,0	4.168,7	3.574,4	7.525,9	63,4	601,3	1.945,4	6.056,0	1.241,1	44.176,9
	05.	1.802,6	17.342,0	4.171,7	3.607,1	7.417,0	63,4	599,4	1.936,1	6.084,0	1.270,2	44.293,5
	06.	1.747,2	17.542,8	4.206,8	3.687,3	7.412,5	63,4	601,7	1.992,4	6.153,7	1.298,1	44.705,9
	07.	2.471,8	17.840,0	4.284,0	3.625,6	7.490,5	63,4	600,6	2.035,6	6.237,3	1.257,7	45.906,4
	08.	2.473,8	18.272,0	4.285,0	3.605,7	7.471,3	63,4	598,5	2.028,1	6.249,6	1.267,5	46.314,9
	09.	2.222,7	18.433,0	4.334,8	3.776,2	7.530,4	63,4	594,4	2.022,6	6.307,0	1.126,6	46.411,0
	10.	2.192,9	18.565,0	4.295,4	3.870,3	7.723,6	63,4	597,7	1.969,5	6.397,2	1.067,6	46.742,6
	11.	2.165,3	18.587,7	4.433,1	3.911,6	7.759,8	63,4	597,3	1.976,3	6.446,9	1.102,3	47.043,7

Napomena:

Od januara 2019. godine izvršena je reklasifikacija valutne strukture finansijskih instrumenata (kredit, depoziti, vrijednosni papiri) iskazanih originalno u KM sa valutnom klauzulom sa pozicija domaće valute na pozicije strane valute u izvještajima monetarne statistike u skladu sa preporukama iz MMF-ovog Priručnika i Vodiča za kompilaciju monetarne i finansijske statistike iz 2016. godine.

Monetarni podaci ažurirani u skladu s metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000.), od januara 2006. godine.

Depoziti centralne vlade uključuju prenosive i ostale depozite u domaćoj i stranoj valuti institucija BiH, vlada entiteta, entitetskih fondova socijalne sigurnosti/zaštite i Brčko distrikta. Prenosivi i ostali depoziti drugih domaćih sektora u domaćoj i stranoj valuti predstavljaju obaveze banaka prema nentralnoj vladi (kantona i opština), nefinansijskim javnim preduzećima, nefinansijskim privatnim preduzećima, ostalim finansijskim institucijama i ostalim domaćim sektorima (stanovništvu, neprofitnim institucijama i ostalim neklasifikovanim sektorima). Strana pasiva komercijalnih banaka obuhvata obaveze banaka prema nerezidentima po osnovu prenosivih i ostalih depozita, kredita, vrijednosnih papira, trgovinskih kredita i avansa i ostalih računa dugovanja. Prema novoj metodologiji, krediti na strani pasive su prikazani kao poseban finansijski instrument, uz koje se dodaje obračunata kamata.

Dionice i drugi kapital obuhvataju dionički kapital, zadržani prihod, rezultat tekuće godine, opšte i posebne rezerve i prilagođavanje/ponovno utvrđivanje vrijednosti. Ostale stavke (neto) su neraspoređene stavke pasive umanjene za neraspoređene stavke aktive. Ostale stavke (neto) takođe obuhvataju i ograničene depozite.

Revidirani podaci za oktobar 2025. godine.

T08: Ukupni depoziti i krediti komercijalnih banaka

na kraju perioda, u milionima KM

Godina	Mjesec	Depoziti			Krediti		
		Prenosivi depoziti	Ostali depoziti	Ukupni depoziti	Kratkoročni krediti	Dugoročni krediti	Ukupni krediti
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8=(6+7)
2015.	12.	7.038,7	9.492,1	16.530,8	4.164,9	12.701,9	16.866,8
2016.	12.	8.056,6	9.695,5	17.752,1	4.152,6	13.048,5	17.201,1
2017.	12.	9.558,1	10.111,0	19.669,1	4.261,5	14.160,9	18.422,4
2018.	12.	11.318,5	10.431,3	21.749,8	4.289,8	15.196,1	19.485,8
2019.	12.	12.566,6	11.253,8	23.820,4	4.651,2	16.121,5	20.772,8
2020.	12.	13.851,5	11.130,7	24.982,2	4.295,1	16.052,3	20.347,4
2021.	12.	16.762,9	11.069,7	27.832,6	4.396,9	16.680,4	21.077,3
2022.	12.	18.710,9	10.518,3	29.229,2	4.623,0	17.445,0	22.068,0
2023.	12.	20.060,8	11.066,0	31.126,8	4.998,2	18.525,8	23.524,1
2024.	12.	22.298,1	11.572,7	33.870,8	5.255,5	20.570,2	25.825,7
2024.	11.	21.746,0	11.517,2	33.263,2	5.153,5	20.421,6	25.575,1
	12.	22.298,1	11.572,7	33.870,8	5.255,5	20.570,2	25.825,7
2025.	01.	22.228,2	11.643,2	33.871,5	5.171,9	20.592,3	25.764,2
	02.	22.218,5	11.609,1	33.827,7	5.382,0	20.684,2	26.066,2
	03.	22.250,5	11.546,0	33.796,4	5.545,9	20.916,9	26.462,8
	04.	22.558,9	11.662,2	34.221,1	5.575,1	21.182,8	26.757,9
	05.	22.725,8	11.566,1	34.291,9	5.564,7	21.459,0	27.023,8
	06.	22.863,7	11.664,4	34.528,2	5.607,6	21.730,1	27.337,7
	07.	23.954,7	11.688,7	35.643,4	5.567,7	21.898,8	27.466,5
	08.	24.205,2	11.834,2	36.039,4	5.414,4	22.029,0	27.443,4
	09.	24.268,2	11.960,4	36.228,6	5.544,3	22.247,5	27.791,8
	10.	24.316,3	12.262,5	36.578,8	5.480,4	22.539,2	28.019,6
	11.	24.472,9	12.316,2	36.789,1	5.622,1	22.682,0	28.304,1

Napomena:

Monetarni podaci ažurirani u skladu s metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000.), od januara 2006. godine.

Ukupni depoziti predstavljaju obaveze komercijalnih banaka BiH prema svim domaćim institucionalnim sektorima u domaćoj i stranoj valuti. Ukupni krediti predstavljaju potraživanja komercijalnih banaka BiH od svih institucionalnih sektora, u domaćoj i stranoj valuti.

Revidirani podaci za oktobar 2025. godine.

T09: Valutna struktura depozita i kredita komercijalnih banaka

na kraju perioda, u milionima KM

Godina	Mjesec	DEPOZITI				KREDITI			
		KM	EUR	Ostala strana valuta	Ukupno u KM	KM	EUR	Ostala strana valuta	Ukupno u KM
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9
2015.	12.	9.513,6	6.347,0	670,2	16.530,8	16.642,8	217,5	6,5	16.866,8
2016.	12.	10.607,6	6.458,1	686,4	17.752,1	16.990,4	205,6	5,1	17.201,1
2017.	12.	12.022,8	6.949,5	696,7	19.669,1	18.285,4	132,6	4,4	18.422,4
2018.	12.	13.807,3	7.222,2	720,3	21.749,8	19.386,2	98,2	1,4	19.485,8
2019.	12.	13.306,9	9.529,5	984,0	23.820,4	9.910,7	10.833,1	29,0	20.772,8
2020.	12.	14.374,7	9.776,7	830,8	24.982,2	9.855,4	10.471,5	20,5	20.347,4
2021.	12.	16.732,4	10.257,3	842,9	27.832,6	11.174,0	9.893,6	9,7	21.077,3
2022.	12.	18.209,1	10.073,0	947,1	29.229,2	13.086,0	8.979,5	2,6	22.068,0
2023.	12.	19.182,7	11.048,0	896,0	31.126,8	15.113,0	8.410,2	0,9	23.524,1
2024.	12.	21.566,1	11.371,0	933,8	33.870,8	18.002,8	7.822,2	0,7	25.825,7
2024.	11.	20.869,4	11.448,4	945,4	33.263,2	17.676,0	7.898,4	0,7	25.575,1
	12.	21.566,1	11.371,0	933,8	33.870,8	18.002,8	7.822,2	0,7	25.825,7
2025.	01.	21.547,8	11.401,6	922,1	33.871,5	17.984,7	7.778,8	0,7	25.764,2
	02.	21.630,5	11.268,0	929,2	33.827,7	18.291,4	7.774,1	0,7	26.066,2
	03.	21.746,7	11.149,5	900,3	33.796,4	18.697,0	7.765,2	0,7	26.462,8
	04.	22.162,9	11.134,5	923,7	34.221,1	19.018,0	7.739,3	0,6	26.757,9
	05.	22.361,8	10.956,8	973,2	34.291,9	19.286,3	7.736,8	0,6	27.023,8
	06.	22.534,1	11.064,5	929,5	34.528,2	19.586,4	7.750,7	0,6	27.337,7
	07.	23.482,2	11.195,6	965,6	35.643,4	19.725,1	7.740,8	0,6	27.466,5
	08.	23.656,0	11.435,5	948,0	36.039,4	19.715,0	7.727,9	0,6	27.443,4
	09.	23.885,9	11.375,5	967,1	36.228,6	20.034,1	7.757,2	0,5	27.791,8
	10.	24.069,8	11.536,2	972,9	36.578,8	20.178,6	7.840,3	0,7	28.019,6
	11.	24.111,0	11.710,3	967,8	36.789,1	20.471,9	7.831,7	0,5	28.304,1

Napomena:

Od januara 2019. godine izvršena je reklasifikacija valutne strukture finansijskih instrumenata (kredit, depoziti, vrijednosni papiri) iskazanih originalno u KM sa valutnom klauzulom sa pozicija domaće valute na pozicije strane valute u izvještajima monetarne statistike u skladu sa preporukama iz MMF-ovog Priručnika i Vodiča za kompilaciju monetarne i finansijske statistike iz 2016. godine.

Monetarni podaci ažurirani u skladu s metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000.), od januara 2006. godine.

Po nalogu Agencije za bankarstvo FBiH u martu 2010. izvršena je reklasifikacija kredita stanovništvu s valutnom klauzulom kod jedne banke, iz kredita u EUR na kredite u KM.

Revidirani podaci za oktobar 2025. godine.

T10: Sektorska struktura depozita kod komercijalnih banaka

na kraju perioda, u milionima KM

DEPOZITI DOMAĆIH INSTITUCIONALNIH SEKTORA

Godina	Mjesec	Depoziti institucija BiH	Depoziti vlada entiteta	Depoziti vlada kantona	Depoziti vlada opština	Depoziti fondova socijalne zaštite	Depoziti ostalih finansijskih institucija	Depoziti nefinansijskih javnih preduzeća	Depoziti nefinansijskih privatnih preduzeća	Depoziti neprofitnih organizacija	Depoziti stanovništva	Ostali depoziti	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 3+...+13
2015.	12.	231,8	693,0	337,0	245,5	65,8	891,7	1.187,6	2.606,7	365,7	9.864,8	41,2	16.530,8
2016.	12.	168,3	746,6	426,0	277,9	92,8	961,5	1.219,9	2.787,8	374,5	10.661,1	35,6	17.752,1
2017.	12.	267,3	856,7	599,5	340,2	152,9	1.047,0	1.384,8	3.329,9	384,1	11.271,1	35,4	19.669,1
2018.	12.	185,4	1.199,7	733,7	403,1	277,7	1.147,5	1.482,4	3.723,1	398,8	12.146,5	51,8	21.749,8
2019.	12.	173,8	1.467,9	914,6	446,3	352,7	1.155,4	1.510,7	4.052,6	447,5	13.240,9	58,0	23.820,4
2020.	12.	219,1	1.631,1	832,1	423,5	158,2	1.131,2	1.556,0	4.706,9	500,1	13.760,7	63,4	24.982,2
2021.	12.	136,1	1.838,7	1.245,2	612,1	187,0	1.159,6	1.804,1	5.535,4	543,1	14.695,5	75,7	27.832,6
2022.	12.	280,5	1.939,6	1.501,7	719,2	167,9	1.195,8	2.014,0	6.144,9	573,4	14.575,4	116,9	29.229,2
2023.	12.	237,9	1.480,6	1.667,3	728,5	184,9	1.038,0	1.895,0	7.088,5	645,4	16.058,7	102,1	31.126,8
2024.	12.	256,4	1.179,5	1.792,9	737,7	191,1	1.075,2	1.996,5	8.103,2	760,6	17.651,3	126,6	33.870,8
2024.	11.	306,0	1.309,7	1.675,7	759,1	183,3	1.088,5	1.949,3	7.909,4	713,6	17.238,1	130,4	33.263,2
	12.	256,4	1.179,5	1.792,9	737,7	191,1	1.075,2	1.996,5	8.103,2	760,6	17.651,3	126,6	33.870,8
2025.	01.	279,8	1.174,6	1.670,5	724,5	188,0	1.072,4	1.975,3	8.185,0	765,6	17.699,8	136,1	33.871,5
	02.	230,8	1.166,4	1.675,2	749,4	173,8	1.071,1	1.946,0	7.849,1	754,8	18.029,5	181,6	33.827,7
	03.	230,0	1.288,9	1.784,2	759,7	164,8	1.096,1	1.908,0	7.590,8	762,0	18.071,0	140,9	33.796,4
	04.	249,7	1.291,7	1.815,7	732,9	170,7	1.119,5	1.951,9	7.785,1	776,5	18.201,8	125,8	34.221,1
	05.	207,3	1.376,4	1.814,1	734,2	170,4	1.107,5	1.876,3	7.805,6	784,2	18.290,1	125,8	34.291,9
	06.	205,7	1.307,0	1.862,6	744,5	166,1	1.116,1	1.815,0	8.009,3	785,0	18.385,3	131,5	34.528,2
	07.	207,4	1.996,2	1.875,8	736,6	199,7	1.110,1	1.895,4	8.081,3	818,8	18.597,4	124,7	35.643,4
	08.	477,1	1.735,0	1.879,1	756,5	193,2	1.118,7	1.900,4	8.275,6	813,6	18.767,2	123,0	36.039,4
	09.	351,3	1.628,9	1.925,3	773,6	174,1	1.133,1	1.943,6	8.487,5	805,2	18.883,3	122,8	36.228,6
	10.	272,0	1.634,9	1.953,6	819,8	217,6	1.147,7	1.977,5	8.540,2	804,4	19.091,2	119,9	36.578,8
	11.	251,1	1.592,0	1.914,8	823,8	253,7	1.188,0	1.996,6	8.545,5	831,6	19.267,0	124,9	36.789,1

Napomena:

Monetarni podaci ažurirani u skladu s metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000.), od januara 2006. godine.

Depoziti domaćih institucionalnih sektora predstavljaju obaveze komercijalnih banaka prema svim institucionalnim sektorima. Depoziti na nivou BiH predstavljaju depozite kod banaka koje pokriva Glavna jedinica Sarajevo, Glavna jedinica Mostar i Glavna banka Republike Srpske CBBiH Banja Luka.

T11: Sektorska struktura kredita kod komercijalnih banaka

na kraju perioda, u milionima KM

KREDITI DOMAĆIM INSTITUCIONALNIM SEKTORIMA

Godina	Mjesec	Krediti institucijama BiH	Krediti vladama entiteta	Krediti vladama kantona	Krediti vladama opština	Krediti fondovima socijalne zaštite	Krediti ostalim finansijskim institucijama	Krediti nefinansijskim javnim preduzećima	Krediti nefinansijskim privatnim preduzećima	Krediti neprofitnim organizacijama	Krediti stanovništvu	Ostali Krediti	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 3+...+13
2015.	12.	0,0	490,2	230,3	303,7	138,4	60,1	396,7	7.418,2	16,7	7.784,2	28,2	16.866,8
2016.	12.	0,0	343,5	233,2	281,8	104,2	52,4	371,9	7.703,3	19,1	8.076,3	15,4	17.201,1
2017.	12.	0,0	378,0	209,3	292,0	87,3	83,4	401,6	8.319,8	21,8	8.613,7	15,6	18.422,4
2018.	12.	0,0	388,7	186,8	292,1	174,2	125,7	421,3	8.623,0	20,3	9.241,3	12,5	19.485,8
2019.	12.	0,0	416,5	168,7	313,5	199,5	144,7	497,6	9.034,0	20,6	9.975,5	2,2	20.772,8
2020.	12.	11,6	422,1	142,2	374,1	211,2	144,8	535,7	8.588,4	20,5	9.894,8	2,0	20.347,4
2021.	12.	16,1	407,0	187,2	375,8	194,2	152,7	510,7	8.776,8	20,3	10.435,5	1,1	21.077,3
2022.	12.	8,9	358,7	203,7	380,9	170,6	159,9	626,3	9.155,5	23,3	10.978,4	1,8	22.068,0
2023.	12.	5,9	283,6	266,7	373,5	180,5	206,0	617,1	9.767,7	34,6	11.786,0	2,5	23.524,1
2024.	12.	3,8	315,8	304,2	441,0	227,5	275,8	696,8	10.648,5	30,1	12.879,7	2,5	25.825,7
2024.	11.	3,7	291,6	308,1	439,3	240,0	261,8	574,3	10.590,4	30,6	12.832,5	2,6	25.575,1
	12.	3,8	315,8	304,2	441,0	227,5	275,8	696,8	10.648,5	30,1	12.879,7	2,5	25.825,7
2025.	01.	3,9	317,8	300,0	433,7	224,4	286,0	681,6	10.564,2	31,1	12.919,8	1,9	25.764,2
	02.	4,0	382,9	299,2	430,1	221,9	276,9	645,6	10.750,1	31,9	13.021,8	1,7	26.066,2
	03.	4,1	424,5	300,1	429,4	219,7	276,6	633,5	10.943,8	31,0	13.198,1	2,1	26.462,8
	04.	4,1	434,4	304,7	424,5	217,4	280,5	672,5	11.022,0	30,4	13.365,8	1,6	26.757,9
	05.	4,2	431,6	307,6	420,8	215,1	291,3	699,2	11.091,2	33,3	13.527,9	1,6	27.023,8
	06.	4,3	465,9	308,2	415,8	211,1	300,0	689,0	11.236,8	38,5	13.666,7	1,2	27.337,7
	07.	4,4	475,8	302,3	417,6	206,7	318,2	736,8	11.123,2	42,0	13.838,3	1,3	27.466,5
	08.	4,5	375,6	300,6	413,5	202,5	326,6	730,0	11.103,0	38,5	13.946,7	1,9	27.443,4
	09.	4,7	363,8	309,9	418,4	198,2	349,0	725,1	11.303,2	37,2	14.080,9	1,3	27.791,8
	10.	4,9	352,7	393,1	415,6	186,8	349,3	742,2	11.294,4	37,1	14.242,1	1,3	28.019,6
	11.	5,0	380,5	391,9	413,1	182,7	352,8	735,9	11.461,5	35,0	14.343,5	2,3	28.304,1

Napomena:

Monetarni podaci ažurirani u skladu s metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000.), od januara 2006. godine.

Krediti domaćim institucionalnim sektorima predstavljaju potraživanja komercijalnih banaka od svih institucionalnih sektora. Krediti na nivou BiH uključuju kredite plasirane preko komercijalnih banaka koje pokriva Glavna jedinica Sarajevo, Glavna jedinica Mostar i Glavna banka Republike Srpske CBBiH Banja Luka.

Revidirani podaci za oktobar 2025. godine.

T12: Kamatne stope na kredite stanovništvu

Kamatne stope na kredite u KM								Kamatne stope na kredite u KM sa valutnom klauzulom								* Revolving krediti, prekoracenja i kreditne kartice (kreditna pogodnost i produzeni kredit)		
Stambeni krediti						Ostali krediti		Stambeni krediti				Ostali krediti				Kamatne stope na kredite u KM		Kamatne stope na kredite u KM sa valutnom klauzulom
Godina	Period	Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS	Preko 1 do 5 godina IPFKS	Preko 5 godina IPFKS	Preko 10 godina IPFKS	Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS	Preko 1 do 5 godina IPFKS	Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS	Preko 1 do 5 godina IPFKS	Preko 5 godina IPFKS	Preko 10 godina IPFKS	Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS	Preko 1 do 5 godina IPFKS	Preko 5 godina IPFKS	Prekoracenja	Kreditna kartica sa produzenim kreditom	Prekoracenja	
Ponderisani mjesečni prosjeci														- u procentima, na godišnjem nivou -				
2024.	11.	4,431	3,223	3,637	3,931	6,300	5,524	4,251	...	4,114	4,037	7,061	6,824	5,577	10,484	14,396	6,629	
	12.	4,280	3,703	3,541	3,918	6,284	5,335	4,827	5,299	4,304	3,930	6,978	5,960	5,496	10,096	14,336	6,531	
2025.	01.	4,260	3,402	3,721	3,933	6,113	5,562	...	...	4,148	3,813	7,373	6,710	5,112	10,221	14,326	6,467	
	02.	...	3,080	3,993	3,916	6,317	5,466	4,845	...	4,240	3,945	7,143	5,745	5,135	9,855	14,334	6,463	
	03.	3,455	3,339	3,629	3,828	6,131	5,389	4,248	...	4,088	3,838	7,020	5,717	5,338	9,869	14,364	6,238	
	04.	4,993	3,393	3,555	3,834	6,102	5,447	4,294	...	4,612	3,999	6,546	5,607	5,353	9,705	14,275	6,466	
	05.	5,214	3,401	3,850	3,868	5,697	5,496	4,120	5,840	4,139	3,971	6,519	5,634	5,741	9,563	14,332	6,456	
	06.	4,733	3,372	3,659	3,779	5,771	5,487	4,482	...	3,554	3,661	7,070	6,383	5,433	8,374	13,960	6,425	
	07.	4,205	3,859	3,777	3,781	5,625	5,614	4,334	...	3,876	3,565	6,276	6,219	5,816	8,311	14,017	6,390	
	08.	4,698	3,446	3,642	3,723	5,763	5,760	4,769	...	4,083	3,871	6,809	7,220	5,692	8,215	13,978	6,412	
	09.	...	4,009	3,432	3,765	5,755	5,772	4,795	4,994	4,076	3,950	7,419	7,486	5,545	8,162	14,053	6,402	
	10.	4,951	3,648	3,478	3,761	5,554	5,652	4,449	...	4,310	3,863	7,427	7,701	5,244	8,091	14,089	6,242	
	11.	4,268	3,438	3,393	3,709	5,192	5,692	...	...	4,947	4,063	6,985	7,136	5,297	8,023	14,066	6,175	
Iznosi kredita (novi poslovi)														- u hiljadama KM -				
2024.	11.	3.360	1.486	11.815	27.079	24.102	60.425	6.732	...	1.157	11.663	8.366	4.128	8.288	896.623	284.137	36.659	
	12.	2.665	681	10.741	29.962	20.021	63.795	5.728	482	983	9.822	9.051	11.650	6.242	862.766	259.334	36.751	
2025.	01.	1.111	1.068	16.645	36.127	15.927	57.930	...	...	1.565	7.123	6.017	4.594	5.267	916.525	266.139	36.325	
	02.	...	1.601	14.507	36.247	16.135	74.436	7.922	...	4.382	10.267	9.327	9.478	9.519	930.469	286.044	35.495	
	03.	616	690	15.705	41.244	17.811	89.131	5.308	...	1.204	16.355	8.173	13.897	9.598	956.356	295.752	36.126	
	04.	1.090	569	11.569	32.874	17.748	96.013	7.286	...	2.138	13.128	10.235	12.930	6.962	960.911	295.837	35.090	
	05.	753	1.618	6.830	32.508	20.316	81.902	5.136	200	1.281	13.908	8.417	9.172	6.334	963.393	276.327	35.305	
	06.	1.800	925	9.912	40.951	21.327	80.353	7.845	...	3.725	19.720	11.743	8.782	9.592	796.238	104.708	34.921	
	07.	1.180	1.063	9.547	40.576	16.296	81.813	6.122	...	2.637	19.115	16.924	9.801	10.920	808.279	104.818	34.862	
	08.	2.055	391	6.261	40.163	13.470	63.100	8.052	...	1.494	15.117	9.510	4.803	9.385	818.405	104.707	34.761	
	09.	...	676	13.694	47.784	12.869	73.646	5.990	145	2.183	13.999	13.845	5.401	7.863	845.153	99.264	34.632	
	10.	756	1.925	15.142	49.499	16.460	80.061	6.406	...	2.297	22.868	11.433	5.650	10.714	849.219	98.694	35.004	
	11.	529	1.481	12.206	45.240	12.936	60.772	...	...	1.047	12.901	13.297	4.932	8.029	861.757	100.168	34.750	

Napomena:

*Kamatne stope u tabeli za revolving kredite i kreditne kartice i iznosi tih kredita se odnose na postojeće poslove (preostala stanja).

IPFKS - inicijalni period fiksne kamatne stope.

... nedovoljan broj podataka za objavljivanje.

U sklopu kamatnih stopa na revolving kredite i kreditne kartice prikupljaju se i podaci o kreditnim karticama s kreditnom pogodnosti. S obzirom da kreditne kartice s kreditnom pogodnosti podrazumjevaju beskamatnu odgodu plaćanja (0% ks), iste se i ne publikuju.

Nema podataka za kamatne stope na kredite u stranoj valuti po kreditnim karticama i prekoracenjima stanovništvu.

Revidirani podaci o kamatnim stopama i iznosima kredita u KM, kao i podaci o kamatnim stopama i iznosima ostalih kredita u KM sa valutnom klauzulom preko 5 godina IPFKS za oktobar 2025.

T13: Kamatne stope na kredite nefinansijskim preduzećima

Kamatne stope na kredite u KM						Kamatne stope na kredite u KM sa valutnom klauzulom								
Godina	Period	Do iznosa od 0,25 mil EUR		Preko 0,25 mil EUR do 1 mil EUR	Preko iznosa 1 mil EUR	Do iznosa od 0,25 mil EUR			Preko 0,25 mil EUR do 1 mil EUR			Preko iznosa 1 mil EUR	* Revolving krediti i preporacenja	
		Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS	Preko 1 do 5 godina IPFKS	Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS	Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS	Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS	Preko 1 do 5 godina IPFKS	Preko 5 godina IPFKS	Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS	Preko 1 do 5 godina IPFKS	Preko 5 godina IPFKS	Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS	Kamatne stope na kredite u KM	Kamatne stope na kredite u KM sa valutnom klauzulom
Ponderisani mjesečni prosjeci													- u procentima, na godišnjem nivou -	
2024.	11.	4,560	4,990	4,128	3,557	6,475	5,175	...	5,893	4,953	4,569	5,356	3,126	3,713
	12.	4,700	5,163	4,305	4,933	6,608	6,191	3,989	6,387	4,792	4,066	...	3,012	3,805
2025.	01.	4,257	4,906	3,922	3,996	6,645	5,322	4,595	5,738	4,012	...	...	3,052	3,876
	02.	4,739	4,984	4,138	3,888	5,553	6,153	4,074	5,837	5,184	4,781	...	2,928	3,922
	03.	4,922	4,795	4,484	4,581	6,984	6,698	4,759	6,951	5,574	4,328	...	2,984	3,932
	04.	4,819	4,786	3,977	5,681	6,378	5,069	5,559	6,919	4,668	4,304	5,376	2,985	3,854
	05.	4,471	4,892	3,387	...	6,523	5,688	6,007	7,687	5,751	4,676	...	2,996	3,826
	06.	4,634	4,830	4,359	3,997	7,783	5,031	6,419	7,823	4,585	5,499	...	3,011	3,901
	07.	4,672	4,882	3,722	5,946	9,439	5,616	6,131	...	5,319	4,408	...	3,060	4,136
	08.	4,579	4,749	3,553	4,840	8,386	5,315	5,447	8,083	5,553	4,283	...	3,020	2,857
	09.	4,557	4,888	4,244	2,503	8,293	5,122	5,665	6,323	5,923	5,309	...	3,015	2,767
	10.	4,101	4,609	3,605	2,474	7,649	4,892	4,967	4,843	3,867	3,692	...	2,940	2,843
	11.	4,444	5,047	3,757	4,499	6,294	5,788	6,901	6,996	3,727	4,741	...	3,025	3,334
Iznosi kredita (novi poslovi)													- u hiljadama KM -	
2024.	11.	21.794	29.643	17.702	10.362	3.234	7.916	...	8.510	8.097	12.794	13.415	3.473.442	46.724
	12.	30.309	26.354	41.245	139.362	9.652	6.314	2.670	13.176	20.405	10.298	...	3.531.396	29.083
2025.	01.	17.072	15.274	31.848	15.046	1.519	9.410	3.794	4.271	14.592	...	...	3.454.557	17.433
	02.	22.813	28.796	23.751	23.601	1.159	8.853	7.871	6.833	4.500	10.634	...	3.576.339	16.586
	03.	31.957	38.048	31.378	27.955	1.964	5.549	6.528	6.926	8.236	8.847	...	3.654.116	15.888
	04.	27.191	45.072	33.518	40.205	2.348	8.333	3.281	6.166	8.426	17.139	13.605	3.725.271	17.158
	05.	25.710	32.913	38.534	...	2.318	7.391	2.843	4.173	6.993	9.553	...	3.704.856	16.763
	06.	28.915	27.704	38.030	7.615	4.613	11.696	3.194	10.130	8.236	6.401	...	3.898.312	15.749
	07.	22.182	30.064	20.223	53.404	3.192	8.387	3.173	...	3.950	8.432	...	3.807.597	12.883
	08.	22.373	25.385	18.608	46.145	2.160	4.519	3.629	7.950	10.697	5.028	...	3.788.397	23.221
	09.	24.718	40.191	34.586	35.855	1.256	7.826	3.505	5.305	4.572	2.937	...	3.583.789	17.925
	10.	34.410	42.398	42.953	27.793	1.712	10.479	2.145	6.366	5.856	3.437	...	3.843.779	19.678
	11.	25.333	28.730	27.372	47.846	3.610	6.412	2.684	6.745	8.050	5.849	...	3.625.469	23.912

Napomena:

*Kamatne stope u tabeli za revolving kredite i kreditne kartice i iznosi tih kredita se odnose na postojeće poslove (preostala stanja).

IPFKS - inicijalni period fiksne kamatne stope

... nedovoljan broj podataka za objavljivanje

U sklopu kamatnih stopa na revolving kredite i kreditne kartice prikupljaju se i podaci o kreditnim karticama s kreditnom pogodnosti. S obzirom da kreditne kartice s kreditnom pogodnosti podrazumijevaju beskamatnu odgodu plaćanja (0% ks), iste se i ne publikuju

Nema podataka za kamatne stope na kredite u stranoj valuti po kreditnim karticama i prekoračenjima nefinansijskim preduzećima.

Revidirani podaci o kamatnim stopama i iznosima kredita u KM, kao i podaci o kamatnim stopama i iznosima ostalih kredita u KM sa valutnom klauzulom preko 1 do 5 i preko 5 godina IPFKS za oktobar 2025.

T14: Kamatne stope na depozite stanovništva i nefinansijskih preduzeća

Stanovništvo												Nefinansijska preduzeća																			
		Depoziti u KM i depoziti sa valutnom klauzulom				Depoziti u EUR				Depoziti u stranoj valuti		Depoziti u KM i sa valutnom klauzulom				Depoziti u EUR				Depoziti u stranoj valuti											
		Sa dogovorenim dospijećem				Sa dogovorenim dospijećem						Sa dogovorenim dospijećem				Sa dogovorenim dospijećem															
Godina	Period	Do 1 godine		Preko 1 i do 2 godine		Preko 2 godine		* Depoziti po viđenju (prekonoćni)		Sa dogovorenim dospijećem		* Depoziti po viđenju (prekonoćni)		Do 1 godine		Preko 1 i do 2 godine		Preko 2 godine		* Depoziti po viđenju (prekonoćni)		* Depoziti po viđenju (prekonoćni)									
Ponderisani mjesečni prosjeci																						- u procentima, na godišnjem nivou -									
2024.	11.	1,150	2,050	2,247	0,045	1,264	2,432	2,470	0,045	1,214	0,020	1,084	2,014	2,026	0,076	1,953	2,761	2,660	0,012	0,038											
	12.	1,216	2,026	2,398	0,045	1,630	2,481	2,374	0,044	1,210	0,020	1,455	2,162	2,745	0,078	1,743	2,426	3,017	0,014	0,036											
2025.	01.	1,385	1,751	2,390	0,046	1,482	2,630	2,232	0,044	1,816	0,019	1,521	2,175	2,008	0,073	1,791	2,068	1,626	0,017	0,033											
	02.	1,534	1,666	2,072	0,045	1,758	2,367	2,219	0,044	1,884	0,019	1,499	2,013	2,448	0,078	1,829	2,098	2,819	0,013	0,038											
	03.	1,681	2,012	2,207	0,045	1,793	2,277	2,245	0,044	2,211	0,019	1,887	2,004	2,126	0,079	1,901	2,128	2,056	0,012	0,041											
	04.	1,872	1,710	2,008	0,045	1,787	2,134	2,214	0,043	1,006	0,019	1,934	2,376	2,454	0,071	1,342	2,422	2,019	0,018	0,031											
	05.	1,870	2,307	1,926	0,045	1,330	2,522	2,347	0,043	1,544	0,018	1,792	1,530	2,518	0,058	1,800	2,292	...	0,020	0,031											
	06.	1,877	2,094	1,805	0,045	1,850	2,530	2,426	0,043	1,565	0,018	1,536	2,181	2,733	0,060	1,564	2,679	2,876	0,024	0,035											
	07.	1,367	2,080	1,662	0,045	2,393	2,182	2,794	0,043	1,501	0,018	1,745	1,944	1,794	0,052	1,825	2,541	2,898	0,015	0,035											
	08.	1,452	1,951	1,963	0,045	1,533	2,100	2,509	0,042	2,080	0,017	2,026	2,201	1,955	0,065	1,769	2,516	2,023	0,015	0,042											
	09.	1,524	2,420	2,076	0,045	1,398	2,152	2,387	0,042	2,659	0,017	1,752	1,059	2,854	0,070	1,811	2,410	2,779	0,015	0,040											
	10.	1,749	1,870	2,418	0,045	1,480	2,177	2,494	0,042	2,766	0,017	1,887	1,100	1,945	0,068	1,922	2,063	1,962	0,019	0,043											
	11.	1,667	2,054	1,896	0,045	1,890	2,044	2,218	0,042	2,323	0,017	1,806	1,594	2,504	0,067	1,709	2,591	1,664	0,019	0,047											
Iznosi depozita (novi poslovi)																						- u hiljadama KM -									
2024.	11.	6.593	24.030	16.414	8.798.750	9.597	84.589	39.102	2.731.344	1.340	647.236	4.810	8.609	6.314	5.890.866	34.028	22.565	4.087	1.557.863	166.241											
	12.	19.477	37.253	24.011	9.203.118	17.189	87.639	48.321	2.770.555	1.492	665.169	55.088	32.109	8.177	6.182.214	34.013	13.284	64.240	1.468.883	154.625											
2025.	01.	18.764	34.950	20.616	9.198.139	12.187	97.774	37.144	2.832.373	2.599	670.400	29.544	12.069	359	6.199.112	35.513	4.955	6.528	1.533.023	165.888											
	02.	6.644	28.454	21.422	9.499.119	16.132	65.416	37.543	2.847.160	2.435	671.414	10.824	5.949	302	5.911.729	31.251	9.132	17.195	1.478.515	148.250											
	03.	6.749	17.654	21.283	9.582.154	14.704	76.460	23.789	2.831.180	5.710	660.437	71.676	2.454	108	5.668.202	77.941	11.184	10.135	1.482.791	137.945											
	04.	18.103	18.050	12.386	9.670.059	13.360	74.917	24.681	2.884.828	6.066	628.497	139.227	10.145	60.722	5.757.916	38.070	34.951	4.725	1.492.940	197.309											
	05.	7.998	32.126	16.171	9.731.482	13.989	84.205	29.064	2.873.081	2.537	657.840	38.639	19.253	5.455	5.823.356	15.786	35.290	...	1.498.960	185.028											
	06.	7.457	27.678	15.988	9.771.877	9.386	97.893	30.185	2.881.027	6.344	647.310	31.869	71.087	20.858	5.854.375	14.738	42.967	7.798	1.537.583	185.304											
	07.	5.368	25.276	13.151	9.928.445	8.219	80.682	54.002	2.886.697	5.754	665.176	151.789	7.480	8.965	6.016.183	29.952	15.032	5.393	1.546.856	203.675											
	08.	6.770	24.788	15.282	10.059.387	9.365	62.057	30.049	2.905.921	6.252	664.841	32.527	4.423	9.543	6.315.827	26.576	17.615	1.498	1.522.012	179.446											
	09.	7.824	64.354	15.201	10.108.267	9.161	77.578	29.663	2.940.583	25.047	675.715	57.534	13.663	29.654	6.443.286	48.391	26.186	9.271	1.560.365	187.225											
	10.	14.633	35.399	23.285	10.152.739	29.406	176.878	37.042	2.941.511	19.525	680.116	109.877	4.145	8.407	6.464.629	73.978	7.257	2.852	1.516.642	174.724											
	11.	8.589	32.510	11.830	10.252.288	11.848	96.001	48.229	2.955.254	6.914	680.337	154.291	9.032	10.266	6.367.805	21.427	46.476	6.181	1.625.197	159.778											

Napomena:

*Kamatne stope na depozite po viđenju i iznosi tih depozita se odnose na postojeće poslove (preostala stanja).

Kamatne stope na depozite sa dogovorenim dospijećem i iznosi tih depozita se odnose na nove poslove.

... nedovoljan broj podataka za objavljivanje.

Depoziti u stranoj valuti obuhvaćaju sve strane valute osim EUR.

T15: Prosječne obavezne rezerve

- u hiljadama KM -

Godina	Mjesec	Osnovica za obračun obavezne rezerve	Prosječne obavezne rezerve	Prosječan saldo računa obaveznih rezervi kod CBBiH	Razlika
1	2	3	4	5	6=5-4
2015.		16.664.525	1.432.593	3.770.500	2.337.907
2016.		20.070.713	2.007.071	4.188.236	2.181.165
2017.		21.224.853	2.122.485	4.303.340	2.180.855
2018.		23.537.084	2.353.708	5.205.234	2.851.526
2019.		25.752.968	2.575.297	5.589.021	3.013.724
2020.		26.950.173	2.695.017	5.409.751	2.714.733
2021.		28.677.192	2.867.719	6.302.482	3.434.762
2022.		30.175.606	3.017.561	6.694.300	3.676.739
2023.		31.917.917	3.191.792	6.209.280	3.017.489
2024.		34.288.506	3.428.851	5.868.504	2.439.654
2024.	11.	35.310.747	3.531.075	5.727.856	2.196.781
	12.	35.707.247	3.570.725	5.963.562	2.392.837
2025.	01.	36.162.562	3.616.256	5.913.049	2.296.793
	02.	35.979.170	3.597.917	5.942.990	2.345.073
	03.	36.145.181	3.614.518	5.789.608	2.175.090
	04.	36.213.344	3.621.334	5.594.464	1.973.129
	05.	36.617.862	3.661.786	5.653.079	1.991.293
	06.	36.744.739	3.674.474	5.581.050	1.906.576
	07.	37.110.078	3.711.008	5.754.661	2.043.653
	08.	38.075.588	3.807.559	6.167.055	2.359.496
	09.	38.435.028	3.843.503	6.238.517	2.395.014
	10.	38.680.249	3.868.025	6.210.797	2.342.772
	11.	38.966.603	3.896.660	6.326.249	2.429.589

Napomena:

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) donijela je Odluku o povećanju naknada na obaveznu rezervu koje plaća komercijalnim bankama, s ciljem usklađivanja sa politikom Evropske centralne banke (ECB) i ublažavanja uticaja rasta referentne kamatne stope ECB-a na poslovanje banaka u BiH. Ovom odlukom se na sredstva obavezne rezerve po osnovu osnovice u domaćoj valuti KM, isplaćuje komercijalnim bankama naknada po stopi od 50 baznih poena (0,50%), na sredstva obavezne rezerve po osnovu osnovice u stranim valutama i u domaćoj valuti s valutnom klauzulom - isplaćuje naknada po stopi od 30 baznih poena (0,30%). Na sredstva iznad obavezne rezerve, naknada se ne obračunava. Prilikom donošenja odluka o obaveznoj rezervi CBBiH razmotreni su svi relevantni faktori, uključujući odluke ECB-a, te kretanja ključnih makroekonomskih i pokazatelja finansijskog sektora, vodeći prvenstveno računa o stabilnosti valutnog odbora. Primjena ove Odluke počinje 1. 7. 2023. godine.

Od 1. jula 2017. godine nastupila je statusna promjena pripajanja supsidijarnog društva UniCredit Leasing d.o.o. Sarajevo društvu UniCredit Bank d.d. Mostar. U skladu s tim, Unicredit Leasing d.o.o. Sarajevo prestaje postojati zaključno s 30. junom 2017. godine a podaci pripojenog društva se iskazuju u sklopu izvještaja UniCredit Bank d.d. Mostar, počevši od izvještaja za juli 2017. godine.

Stopa obavezne rezerve koju primjenjuje CBBiH na osnovicu za obračun obavezne rezerve od 1. jula 2016. godine iznosi 10%. Od 1. jula 2016. godine CBBiH primjenjuje nove stope za obračun naknade na sredstva na računu rezervi banaka: Centralna banka BiH na računu rezervi komercijalne banke u obračunskom periodu ne obračunava naknadu na iznos sredstava obavezne rezerve, a na iznos sredstava iznad obavezne rezerve obračunava naknadu po stopi koja je jednaka 50% stope koju primjenjuje Evropska centralna banka na depozite komercijalnih banaka (Deposit Facility Rate). Od 1. maja 2015. godine Centralna banka obračunava naknadu banci na iznos sredstava te banke na računu rezervi kod Centralne banke u obračunskom periodu, kako slijedi:

- na iznos obavezne rezerve – prosjek EONIA-e koji je u istom periodu zabilježen na tržištu umanjen za 10

baznih poena, ili minimum nula,

- na iznos sredstava iznad obavezne rezerve – nulta stopa naknade.

Nulta stopa naknade na obaveznu rezervu primjenjuje se u slučaju da je prosječna EONIA umanjena za 10 baznih poena imala negativnu vrijednost.

*Osnovicu za obračun obavezne rezerve čine depoziti i pozajmljena sredstva u domaćoj (U KM i u KM sa valutnom klauzulom) i drugim stranim valutama izraženi u KM.

T16: Indeks industrijske proizvodnje BiH

		Indeks industrijske proizvodnje BiH		
		Mjesec / prethodni mjesec tekuće godine	Mjesec / isti mjesec prethodne godine	Period/ isti period prethodne godine
Godina	Mjesec			
2015.	12.	...	101,7	103,1
2016.	12.	...	107,5	104,4
2017.	12.	...	99,5	103,1
2018.	12.	...	97,8	101,6
2019.	12.	...	95,5	94,7
2020.	12.	...	103,2	93,6
2021.	12.	...	107,2	109,8
2022.	12.	...	96,0	100,9
2023.	12.	...	91,0	96,1
2024.	12.	...	98,6	96,0
2024.	11.	97,6	100,6	95,7
	12.	96,1	98,6	96,0
2025.	01.	91,6	98,8	98,8
	02.	105,4	93,4	96,0
	03.	105,5	99,9	97,3
	04.	97,8	99,7	97,9
	05.	95,4	98,0	97,9
	06.	103,3	102,7	98,7
	07.	102,8	96,0	98,3
	08.	88,5	94,5	97,8
	09.	110,8	97,9	97,8
	10.	106,9	99,2	98,0
	11.	93,6	95,2	97,7

Izvor:

Agencija za statistiku BiH

T17: Indeks potrošačkih cijena za BiH

Godina	Mjesec	Indeks potrošačkih cijena (CPI)		
		Mjesec/ prethodni mjesec tekuće godine	Mjesec/ isti mjesec prethodne godine	Period/ isti period prethodne godine
2015.	12.	...	98,8	99,0
2016.	12.	...	99,5	98,4
2017.	12.	...	100,7	100,8
2018.	12.	...	101,6	101,4
2019.	12.	...	100,3	100,6
2020.	12.	...	98,4	98,9
2021.	12.	...	106,3	102,0
2022.	12.	...	114,7	114,0
2023.	12.	...	102,2	106,1
2024.	12.	...	102,2	101,7
2024.	11.	100,4	101,5	101,6
	12.	100,4	102,2	101,7
2025.	01.	101,4	103,3	103,3
	02.	100,7	103,5	103,4
	03.	100,0	103,2	103,3
	04.	100,3	103,4	103,4
	05.	100,2	103,7	103,4
	06.	100,2	104,6	103,6
	07.	100,2	104,8	103,8
	08.	99,8	104,1	103,8
	09.	100,2	104,2	103,9
	10.	100,4	104,3	103,9
	11.	100,5	104,4	104,0

Izvor:

Agencija za statistiku BiH

T18: Platni bilans BiH								u milionima KM						
	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Q1 2024.	Q2 2024.	Q3 2024.	Q4 2024.	Q1 2025.	Q2 2025.	Q3 2025.
TEKUĆI RAČUN	-1.520	-1.094	-927	-980	-577	-2.000	-1.067	-955	-410	-83	-412	-926	-440	-54
Roba - saldo	-7.417	-7.521	-7.963	-6.268	-7.170	-10.183	-10.259	-2.820	-2.882	-3.009	-2.940	-2.838	-2.877	-2.952
Izvoz robe	9.341	10.418	10.180	9.423	12.710	16.368	15.507	3.500	3.834	3.809	3.976	3.904	4.144	4.183
Uvoz robe	16.758	17.940	18.143	15.691	19.880	26.551	25.766	6.321	6.716	6.818	6.917	6.742	7.021	7.134
Usluge - saldo	2.329	2.612	2.797	1.636	2.827	3.983	4.383	812	1.083	1.456	1.122	736	981	1.346
Izvoz usluga	3.484	3.832	4.149	2.590	4.053	5.669	6.424	1.206	1.624	2.304	1.625	1.210	1.595	2.224
Uvoz usluga	1.154	1.220	1.352	954	1.226	1.686	2.041	395	540	848	503	474	614	878
Primarni dohodak - saldo	-263	-195	-60	-192	-499	-599	-242	-63	-2	43	-85	13	71	48
Potražuje	969	1.026	1.197	935	1.193	1.437	1.956	536	586	590	622	569	641	593
Duguje	1.233	1.221	1.258	1.128	1.692	2.035	2.198	599	588	547	706	555	570	545
Sekundarni dohodak - saldo	3.831	4.010	4.299	3.844	4.264	4.799	5.050	1.117	1.390	1.427	1.491	1.163	1.385	1.504
Potražuje	4.192	4.404	4.711	4.277	4.728	5.306	5.677	1.302	1.579	1.601	1.660	1.347	1.577	1.698
Duguje	362	394	412	433	464	508	626	185	189	174	169	184	192	194
KAPITALNI RAČUN	342	305	384	361	351	325	360	89	96	115	92	90	102	114
Potražuje	342	311	386	369	355	329	368	91	98	117	94	92	105	117
Duguje	0	6	2	8	4	4	8	2	2	2	2	2	3	2
FINANSIJSKI RAČUN	-898	-801	-590	-878	-142	-1.510	-339	-954	-491	29	-197	-894	-284	-20
Direktne investicije	-717	-960	-739	-699	-1.098	-1.570	-1.830	-533	-297	-492	-275	-268	-267	-350
Neto finansijska aktiva	173	32	38	138	150	152	212	19	79	26	91	73	151	20
Neto finansijska pasiva	890	992	777	837	1.248	1.722	2.042	552	376	518	366	341	418	370
Portfolio investicije	157	256	214	4	82	261	447	-8	197	140	70	8	204	-362
Neto finansijska aktiva	92	254	179	-26	349	246	407	-13	197	140	70	19	193	22
Neto finansijska pasiva	-64	-2	-35	-30	267	-15	-40	-6	0	0	0	10	-10	384
Financijski derivativi	1	-5	-1	0	1	0	2	0	1	-2	2	-3	-2	-1
Neto finansijska aktiva	-4	-7	-12	-7	-3	-4	-2	0	0	-2	-1	-4	-3	-1
Neto finansijska pasiva	-5	-2	-11	-7	-4	-4	-4	0	-1	-1	-2	-1	-1	-1
Ostale investicije	-1.473	-1.205	-999	-1.430	-1.821	-343	990	-118	-875	192	-701	212	-416	-12
Neto finansijska aktiva	-690	286	-12	-218	-58	806	1.178	59	-91	530	-239	232	-182	413
Valuta i depoziti	-547	-59	-28	-272	-220	315	738	158	-181	634	-211	134	-91	315
Zajmovi	-289	223	-90	-13	-22	86	-46	93	-17	82	55	-17	63	27
Osiguranje i penzije	20	30	22	25	37	38	13	4	9	8	2	2	14	10
Trgovinski krediti i avansi	100	98	73	60	154	303	448	-191	102	-193	-99	103	-200	89
Ostala finansijska aktiva	26	-6	10	-17	-7	62	24	-6	-3	-2	14	11	32	-28
Neto finansijska pasiva	783	1.491	987	1.212	1.764	1.149	189	177	784	338	462	20	235	425
Valuta i depoziti	69	393	75	-819	-287	-145	-280	-78	380	-1	83	-55	108	25
Zajmovi	127	463	318	1.437	648	344	-446	98	229	178	223	-126	-48	235
Osiguranje i penzije	-5	-10	-10	-5	-5	-9	-16	-2	-4	-5	-8	-4	-4	-7
Trgovinski krediti i avansi	582	618	619	582	795	937	917	155	167	166	173	177	182	187
Ostala finansijska pasiva (uključujući i SDR)	10	27	-15	16	613	22	13	5	11	-1	-8	28	-2	-15
Rezervna aktiva	1.136	1.114	935	1.246	2.695	142	52	-295	483	191	707	-843	197	705
Monetarno zlato	0	0	0	0	0	-162	0	0	0	0	313	0	0	0
Valuta i depoziti	-230	253	238	549	441	4.432	-63	-1.558	189	253	-357	-1.193	171	407
Vrijednosni papiri	1.367	860	699	696	2.254	-4.126	113	1.262	294	-63	750	349	26	297
Ostala rezervna aktiva	-1	1	-2	1	0	-2	2	1	0	0	1	1	0	0
NETO GREŠKE I PROPUSTI	281	-12	-46	-259	85	165	367	-87	-176	-3	122	-58	54	-81

Napomena:

Platni bilans BiH urađen je u skladu sa metodologijom MMF-a (Priručnik za platni bilans i međunarodnu investicijsku poziciju, šesto izdanje – BPM6). Detaljnija metodološka objašnjenja se nalaze na web stranici, www.cbbh.ba/ pod statistika.

T19: Međunarodna investicijska pozicija (MIP)

u milionima KM

	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Q1 2024.	Q2 2024.	Q3 2024.	Q4 2024.	Q1 2025.	Q2 2025.	Q3 2025.
NETO POZICIJA	-14.545	-14.100	-13.172	-11.633	-11.297	-11.602	-10.298	-10.657	-11.299	-10.985	-10.815	-11.761	-11.848	-11.841
AKTIVA	17.045	19.326	21.021	22.339	25.332	26.666	29.140	29.323	29.772	30.855	31.698	31.027	31.471	32.717
Direktne investicije	1.157	1.268	1.245	1.389	1.536	1.689	1.875	1.894	1.973	1.998	2.087	2.160	2.311	2.331
Vlasnički vrijednosni papiri i dionice u investicionim fondovima	427	468	622	758	811	913	1.075	1.080	1.114	1.113	1.169	1.186	1.242	1.275
Zaduženje (razni dužnički instrumenti)	730	799	623	631	726	776	799	814	860	885	918	974	1.069	1.056
Portfolio investicije	764	1.018	1.203	1.180	1.519	1.762	2.169	2.155	2.353	2.493	2.566	2.586	2.777	2.791
Vlasnički vrijednosni papiri i dionice u investicionim fondovima	44	41	39	38	82	97	92	92	88	94	106	114	120	121
Zaduženje (razni dužnički instrumenti)	720	977	1.164	1.141	1.437	1.665	2.077	2.063	2.265	2.399	2.460	2.472	2.657	2.671
Finansijski derivativi	0	0	1	0	0	0	8	8	3	5	3	1	0	1
Ostale investicije	4.509	5.415	5.975	5.901	5.926	7.146	8.795	9.232	8.885	9.491	9.397	9.378	9.261	9.669
Ostali vlasnički kapital	52	54	53	68	66	67	67	67	67	68	70	70	70	70
Valuta i Depoziti	3.191	3.952	4.350	4.297	4.244	4.807	5.792	6.259	5.859	6.514	6.440	6.380	6.394	6.755
Zajmovi	176	249	210	195	194	275	234	328	312	396	453	438	503	533
Osiguranje, penzije i ostali standardizovani sistemi osiguranja	92	89	94	105	111	149	143	157	158	164	138	147	158	162
Trgovinski krediti i avansi	943	1.021	1.199	1.195	1.275	1.752	2.441	2.308	2.380	2.245	2.177	2.214	1.976	2.024
Ostala potraživanja/obaveze	55	49	69	40	36	95	117	112	108	104	119	129	160	126
Rezervna aktiva	10.614	11.626	12.598	13.869	16.350	16.069	16.293	16.034	16.557	16.868	17.645	16.902	17.122	17.925
Valuta i depoziti	2.935	3.188	3.426	3.975	4.416	8.847	8.784	7.227	7.416	7.667	7.315	6.122	6.292	6.699
Vrijednosni papiri	7.474	8.225	8.917	9.601	11.630	7.061	7.331	8.609	8.933	8.974	9.769	10.141	10.209	10.499
Ostala rezervna aktiva	205	212	254	293	305	161	178	198	208	227	561	639	620	727
PASIVA	31.590	33.426	34.193	33.972	36.629	38.268	39.437	39.980	41.071	41.841	42.513	42.788	43.318	44.558
Direktne investicije	14.166	14.957	15.535	15.882	17.126	18.267	20.075	20.556	20.856	21.284	21.588	21.966	22.441	22.835
Vlasnički vrijednosni papiri i dionice u investicionim fondovima	10.517	11.364	11.663	11.842	13.865	14.498	15.752	16.011	16.218	16.540	16.859	17.242	17.644	18.052
Zaduženje (razni dužnički instrumenti)	3.649	3.592	3.872	4.039	3.261	3.769	4.323	4.545	4.638	4.745	4.729	4.725	4.798	4.783
Portfolio investicije	240	246	207	189	479	438	408	395	411	400	381	410	407	791
Vlasnički vrijednosni papiri i dionice u investicionim fondovima	93	98	99	121	167	121	98	93	99	99	98	97	97	97
Zaduženje (razni dužnički instrumenti)	147	148	107	69	312	317	310	302	312	301	283	313	309	693
Finansijski derivativi	0	0	1	2	0	0	0	0	2	17	12	4	4	5
Ostale investicije	17.184	18.223	18.451	17.899	19.024	19.563	18.954	19.029	19.802	20.139	20.532	20.407	20.466	20.927
Ostali vlasnički kapital	29	36	47	48	78	118	99	98	101	101	95	95	95	101
Valuta i Depoziti	1.554	2.751	2.825	2.015	1.730	1.584	1.305	1.227	1.608	1.607	1.690	1.639	1.712	1.709
Zajmovi	12.890	12.494	12.527	12.785	13.456	13.932	13.474	13.575	13.830	14.036	14.220	14.055	13.971	14.329
Osiguranje, penzije i ostali standardizovani sistemi osiguranja	22	23	24	27	30	33	33	35	36	37	36	38	41	42
Trgovinski krediti i avansi	2.243	2.435	2.550	2.551	2.621	2.760	2.914	2.954	3.073	3.217	3.331	3.406	3.521	3.633
Ostale obaveze	73	102	88	101	104	120	141	146	157	156	141	175	173	163
Specijalna prava vučenje (Neto stvorene finansijske obaveze)	374	382	389	373	1.005	1.017	988	994	998	985	1.019	998	954	950

Napomena:

Međunarodna investiciona pozicija (MIP) za BiH kompilirana je u skladu sa najnovijom metodologijom Međunarodnog monetarnog fonda za kompilaciju statistike platnog bilansa i međunarodne investicione pozicije, šesto izdanje (BPM6). Kompilacija međunarodne investicione pozicije za četvrti kvartal uključuje i redovnu reviziju prethodno objavljenih podataka za kvartale tekuće godine, u skladu s najnovijim dostupnim izvornim podacima. Skraćena verzija primijenjene metodologije za kompilaciju IIP za BiH dostupna je na web stranici CBBiH.

T20: Vanjskotrgovinska razmjena BiH					u milionima KM
Godina	Mjesec	Izvoz robe	Uvoz robe	Saldo izvoza i uvoza robe	Pokrivenost uvoza izvozom u %
1	2	3	4	5=(3-4)	6=(3/4)*100
2015.		8.987	15.852	-6.865	56,7
2016.		9.418	16.161	-6.743	58,3
2017.		11.055	18.186	-7.130	60,8
2018.		11.900	19.274	-7.374	61,7
2019.		11.493	19.499	-8.006	58,9
2020.		10.521	16.886	-6.365	62,3
2021.		14.274	21.597	-7.323	66,1
2022.		17.974	28.636	-10.663	62,8
2023.		16.700	27.768	-11.068	60,1
2024.		16.075	28.654	-12.579	56,1
2024.	11.	1.416	2.368	-952	59,8
	12.	1.264	2.419	-1.154	52,3
2025.	01.	1.230	2.096	-866	58,7
	02.	1.445	2.446	-1.001	59,1
	03.	1.458	2.646	-1.188	55,1
	04.	1.485	2.551	-1.066	58,2
	05.	1.451	2.490	-1.039	58,3
	06.	1.364	2.453	-1.089	55,6
	07.	1.467	2.671	-1.204	54,9
	08.	1.227	2.307	-1.080	53,2
	09.	1.474	2.573	-1.098	57,3
	10.	1.560	2.721	-1.161	57,3
	11.	1.406	2.452	-1.046	57,3

Napomena:

Korišteni su najnoviji podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine o vrijednosti izvoza i uvoza robe po specijalnom sistemu trgovine i nisu uključena prilagođenja obuhvata i vrijednosti koja se rade u svrhu izvještavanja o platnom bilansu.

T21: Izvoz robe po zemljama destinacije											u hiljadama KM
Godina	Mjesec	Njemačka	Hrvatska	Italija	Srbija	Slovenija	Austrija	Turska	Crna Gora	Ostale zemlje	Ukupno
2015.		1.412.906	925.166	1.214.930	770.695	748.870	743.062	354.630	262.844	2.554.212	8.987.315
2016.		1.479.411	985.360	1.131.096	822.846	807.200	730.590	401.047	240.751	2.819.806	9.418.109
2017.		1.595.704	1.284.200	1.209.035	1.093.685	973.397	899.235	431.094	352.507	3.216.524	11.055.383
2018.		1.741.537	1.464.002	1.352.791	1.251.474	1.057.052	1.020.991	323.223	402.113	3.287.069	11.900.251
2019.		1.675.709	1.399.922	1.300.534	1.308.885	1.006.226	1.089.881	292.554	407.303	3.011.551	11.492.564
2020.		1.630.844	1.362.907	1.015.184	1.152.068	954.078	1.005.509	314.249	293.645	2.792.675	10.521.159
2021.		2.137.576	1.864.306	1.608.291	1.722.477	1.219.184	1.284.935	358.064	394.449	3.684.248	14.273.529
2022.		2.666.194	2.676.624	1.991.386	2.363.435	1.421.819	1.710.354	311.638	576.469	4.255.821	17.973.740
2023.		2.680.393	2.548.638	1.449.652	2.087.129	1.356.297	1.715.316	261.586	689.771	3.910.942	16.699.723
2024.		2.457.026	2.593.726	1.267.809	1.838.962	1.325.462	1.574.881	318.704	596.041	4.102.241	16.074.851
2024.	11.	216.127	206.182	116.938	163.197	116.100	139.393	26.363	50.917	380.783	1.416.001
	12.	161.637	226.927	84.790	174.245	93.939	100.291	30.238	52.734	339.600	1.264.400
2025.	01.	188.558	201.820	89.753	156.880	100.571	124.200	26.236	42.616	299.700	1.230.333
	02.	210.646	256.572	102.169	159.506	113.250	131.825	30.845	56.900	383.608	1.445.321
	03.	212.744	259.369	111.043	154.570	122.889	141.083	43.491	54.107	358.216	1.457.513
	04.	209.071	288.875	109.904	154.605	119.470	144.512	38.276	58.841	361.150	1.484.706
	05.	205.925	269.976	112.996	151.534	121.482	133.458	44.398	61.209	350.384	1.451.361
	06.	202.655	253.654	110.027	141.895	116.959	127.509	33.887	61.189	316.359	1.364.133
	07.	197.297	280.162	124.661	164.365	118.620	127.452	32.353	62.800	358.989	1.466.700
	08.	182.505	232.230	61.265	156.900	94.932	109.986	18.241	66.263	304.580	1.226.903
	09.	217.084	272.867	117.500	159.911	129.081	133.173	35.525	61.105	347.982	1.474.228
	10.	224.651	282.150	125.735	171.999	133.819	145.494	37.124	60.101	379.048	1.560.122
	11.	211.267	244.395	105.640	162.872	122.262	130.175	36.454	55.926	337.476	1.406.466

Napomena:

Kriterij za prikazivanje pojedinačnih zemalja je učešće izvoza iz te zemlje u ukupnom izvozu BiH u trogodišnjem periodu (2016., 2017., 2018. godine). U skladu s navedenim, sve zemlje sa učešćem većim od 3,0% iskazane su pojedinačno, dok su ostale zemlje uključene u kategoriju Ostale zemlje.

T22: Uvoz robe po zemljama porijekla											u hiljadama KM	
Godina	Mjesec	Njemačka	Italija	Srbija	Hrvatska	Kina	Slovenija	Ruska Federacija	Turska	Austrija	Ostale zemlje	Ukupno
2015.		1.914.123	1.758.287	1.728.431	1.673.068	1.091.670	773.503	910.072	644.698	560.859	4.797.152	15.851.863
2016.		1.998.877	1.899.582	1.828.142	1.617.713	1.091.966	831.403	729.427	687.349	556.399	4.920.158	16.161.014
2017.		2.103.758	2.062.127	2.029.997	1.828.432	1.186.073	912.704	907.315	766.728	618.743	5.769.765	18.185.642
2018.		2.297.072	2.170.785	2.070.768	1.915.158	1.339.232	917.011	892.371	874.490	672.990	6.124.091	19.273.968
2019.		2.337.802	2.333.081	2.150.219	2.020.597	1.449.423	906.606	451.193	964.624	721.547	6.163.492	19.498.584
2020.		2.074.858	1.949.017	1.895.718	1.523.371	1.355.872	840.875	359.084	896.725	682.570	5.308.196	16.886.285
2021.		2.566.643	2.600.538	2.427.344	1.922.537	1.702.427	984.015	629.494	1.269.716	823.775	6.670.410	21.596.900
2022.		2.992.889	3.540.600	3.057.570	2.844.749	2.327.506	1.113.095	658.099	1.675.148	1.003.269	9.423.523	28.636.447
2023.		3.337.298	3.871.009	2.830.013	2.095.023	2.629.129	1.073.664	461.880	1.540.892	997.183	8.931.476	27.767.566
2024.		3.381.120	3.705.368	2.954.583	2.138.641	2.760.200	1.083.020	332.896	1.664.098	1.013.072	9.621.487	28.654.486
2024.	11.	279.101	288.543	253.389	190.713	243.580	86.572	24.091	117.095	90.829	794.336	2.368.247
	12.	275.876	278.855	265.077	212.873	250.392	81.796	32.995	129.223	81.525	809.914	2.418.524
2025.	01.	217.075	222.618	211.820	218.521	226.552	75.406	37.371	104.825	76.388	705.265	2.095.841
	02.	282.839	260.026	260.307	226.517	233.506	87.294	39.226	125.639	87.019	844.091	2.446.464
	03.	302.904	296.602	293.349	233.211	264.809	98.559	34.727	140.190	95.366	886.115	2.645.833
	04.	289.559	282.312	260.546	205.190	276.085	90.428	43.401	140.972	88.127	874.613	2.551.232
	05.	281.229	292.320	251.403	204.333	240.348	89.264	16.250	137.861	83.696	893.983	2.490.687
	06.	272.313	320.934	265.085	200.442	253.940	89.951	11.681	133.084	84.636	821.670	2.453.736
	07.	302.280	355.300	292.724	227.531	290.816	103.631	10.357	146.276	83.681	858.832	2.671.427
	08.	269.660	244.887	271.318	197.036	259.920	72.237	9.731	137.082	72.659	772.872	2.307.401
	09.	306.499	294.677	293.250	218.482	301.075	90.961	12.581	148.956	81.778	824.944	2.573.204
	10.	318.303	332.401	268.323	243.869	303.137	90.215	10.129	152.418	108.394	894.157	2.721.347
	11.	287.127	310.493	223.466	203.154	262.115	83.694	19.741	132.748	93.564	836.336	2.452.437

Napomena:

Kriterij za prikazivanje pojedinačnih zemalja je učešće uvoza iz te zemlje u ukupnom uvozu BiH u trogodišnjem periodu (2016., 2017., 2018. godine).

U skladu s navedenim, sve zemlje sa učešćem većim od 3,0% iskazane su pojedinačno, dok su ostale zemlje uključene u kategoriju Ostale zemlje.

T23: Pregled prosječnih srednjih kurseva KM

Godina	Mjesec	EMU EUR	Hrvatska HRK	Češka R. CZK	Mađarska HUF	Japan JPY	Švicarska CHF	Turska TRY	V. Britanija GBP	SAD USD	Kina CNY	Srbija RSD
		1	100	1	100	100	1	1	1	1	1	100
2015.		1,955830	25,688577	0,071687	0,631327	1,456462	1,832914	0,650180	2,694477	1,762605	0,280568	1,619915
2016.		1,955830	25,960428	0,072346	0,627987	1,628845	1,794449	0,586378	2,396405	1,768011	0,266189	1,588875
2017.		1,955830	26,205454	0,074317	0,632480	1,546889	1,761597	0,476205	2,232882	1,735482	0,256628	1,611317
2018.		1,955830	26,365492	0,076267	0,613697	1,500585	1,693763	0,351884	2,210985	1,657498	0,250633	1,653621
2019.		1,955830	26,365089	0,076197	0,601572	1,603053	1,758109	0,307940	2,230125	1,747204	0,252963	1,659447
2020.		1,955830	25,946780	0,074002	0,557563	1,607387	1,827419	0,247515	2,201320	1,716607	0,248658	1,663431
2021.		1,955830	25,977234	0,076253	0,545671	1,506596	1,808910	0,191301	2,274685	1,653851	0,256382	1,663495
2022.		1,955830	25,957036	0,079629	0,501501	1,420249	1,948176	0,113256	2,294933	1,860152	0,276500	1,665037
2023.		1,955830		0,081507	0,512335	1,290900	2,013360	0,078526	2,248887	1,809093	0,255630	1,668038
2024.		1,955830		0,077871	0,495036	1,194513	2,053678	0,055106	2,310145	1,807525	0,251198	1,670415
2024.	11.	1,955830		0,077304	0,478282	1,196650	2,089344	0,053351	2,344783	1,837313	0,255172	1,671703
	12.	1,955830		0,077810	0,474688	1,213117	2,094876	0,053337	2,360008	1,865933	0,256316	1,672094
2025.	01.	1,955830		0,077728	0,474756	1,206419	2,077459	0,053185	2,332869	1,889023	0,258704	1,670103
	02.	1,955830		0,077959	0,484086	1,233953	2,076090	0,051944	2,352106	1,877713	0,258238	1,669776
	03.	1,955830		0,078224	0,489200	1,216318	2,050596	0,048932	2,338493	1,815112	0,250276	1,669178
	04.	1,955830		0,078099	0,480971	1,209546	2,089268	0,045736	2,289202	1,743322	0,238928	1,668739
	05.	1,955830		0,078471	0,484193	1,200502	2,089688	0,044682	2,316322	1,733103	0,240078	1,668467
	06.	1,955830		0,078831	0,486249	1,176344	2,085461	0,043101	2,303563	1,700461	0,236769	1,668685
	07.	1,955830		0,079411	0,490140	1,140074	2,096766	0,041602	2,261618	1,672672	0,233259	1,669147
	08.	1,955830		0,079773	0,493098	1,138142	2,084803	0,041251	2,260276	1,684000	0,234638	1,669190
	09.	1,955830		0,080326	0,499179	1,127079	2,091680	0,040371	2,251045	1,668485	0,234140	1,669117
	10.	1,955830		0,080444	0,501606	1,112109	2,104725	0,040154	2,244888	1,680138	0,235952	1,668916
	11.	1,955830		0,080668	0,508583	1,091737	2,106533	0,040005	2,221601	1,691477	0,238011	1,668145

Napomena:

Od 01.01.2023. godine, zbog uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, se prestaje iskazivati prosječni kurs za hrvatsku kunu (HRK).

IZDAVAČ

Centralna banka Bosne i Hercegovine

Maršala Tita 25, 71000 Sarajevo

Tel. + 387 33 278 100, 663 630

www.cbbh.ba

e-mail: contact@cbbh.ba

*Publikovanje i umnožavanje u obrazovne i nekomercijalne svrhe je
dozvoljeno uz saglasnost izdavača.*

